

# **NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA 3. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE**

Faris

Septembar 2016.

<b>REDNI BROJ</b>	<b>OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI</b>	<b>SEDMIČNI BROJ NASTAVNIH SATI</b>	<b>GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI</b>
1.	Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost	4	140
2.	Strani jezik	2	70
3.	Matematika	3	105
4.	Moja okolina	3	105
5.	Muzička/Glazbena kultura	2	70
6.	Likovna kultura	2	70
7.	Tjelesni i zdravstveni odgoj	3	105
	<b>UKUPNO:</b>	<b>19</b>	<b>665</b>
	<b>Izborni nastavni predmet</b>		
8.	Vjeronomaka/Vjeronomauk	1	35
	Društvo/Kultura/Religija		
	<b>UKUPNO OPTEREĆENJE UČENIKA:</b>	20	700

## SADRŽAJ

### BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I

KNJIŽEVNOST ..... 3

MATEMATIKA ..... 18

MOJA OKOLINA ..... 27

MUZIČKA/GLAZBENA KULTURA ..... 38

LIKOVNA KULTURA ..... 47

TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ ..... 55

# **BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST**

**3. RAZRED**

**BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST -  
III Razred**  
**(140 nastavnih sati)**

Obrazloženje:

Iz sadržaja i oblasti nastave kulture izražavanja ne realizuju se nastavne jedinice:

1. Prepričavanje s promjenom toka događaja
2. Prepričavanje s unošenjem elemenata deskripcije

Iz iste oblasti realizira se nastavna jedinica:

1. Opisivanje poznatih sadržaja (Opis predmeta)

U programskim sadržajima (Čitanja i interpretacije književnog teksta) izvršene su izmjene na sljedećim sadržajima:

1. Tekst „Ribar iz Cefalua“ (Đani Rodari) zamijenjen bajkom „Slavuj“, H.K.Andersen.
2. Pjesma „Bosna“ (Branko Ćopić) zamijenjena pjesmom „Bosna“, N.Ibrišimović

Sadržaj lektire obogaćen preporučenim naslovom „Telefonske priče“, Đani Rodari

## **Čitanje i pisanje**

Usavršavanje tehnike čitanja :pravilno i izražajno čitanje

Rad na poboljšanju razumijevanja pročitanog

### **Usvajanje štampanih slova čiriličnog pisma**

Ščitavanje, čitanje riječi ,rečenica štampanih čiriličnim pismom

Čitanje kraćeg teksta štampanog čiriličnim pismom ,reprodukacija pročitanog

## **Čitanje i interpretacija**

**književnog teksta**Čitalačka štiva

L e k t i r a

## **Jezik**

Rječnik

Gramatika

Pravogovor

Pravopis

## **Kultura izražavanja**

**Narativni i deskriptivni oblici**

Pričanje

Prepričavanje

Opisivanje

## **Medijska kultura**

Filmske vrste:Igrani film (film za djecu )

Izražajna sredstva filmske umjetnosti :Filmska slika,zvuk,tišina,muzika

(književno djelo-film,uporedba)

Glumac,uloga,gluma

**ČITANJE I PISANJE**  
**ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI I ZADACI - OČEKIVANI REZULTATI**

SPOZNAJNO PODRUČJE Znanja,vještine,sposobnosti	AFEKTIVNO PODRUČJE Stavovi,vrijednosti,interesi	PSIHOMOTORIČKO PODRUČJE	OČEKIVANI REZULTATI
<b>U latiničnom pismu</b>			
Usredsređenost pažnje na sadržaj prepoznavanje ortografskih znakova i njihove funkcije posebno u glasnom čitanju	Knjiga nije samo poruka, nego i radost ,užitak Čitanjem prikupljamo informacije , širimo znanje, poboljšavamo komunikaciju	Kombinuje riječi pokrete radi prenošenja poruke Predstavljaju situacioni kontekst neverbalnim znacima (pogledom izražavam sumnju, strah,nježnost,	Mogu se usredsrediti na sadržaj, <b>slušati s ciljem</b> da čuju informaciju,priču, pjesmu Rješavaju zadatke tipa:  Pročitaj i objasni šta to znači Pročitaj i dopuni nepotpunu rečenicu Pročitaj i objasni svojim riječima Dopiši izostavljene riječi i rečenice Sastavi rečenice od napisanih riječi Uspostavi pravilan redoslijed riječi u rečenici Pročitej i ispričaj šta si pročitao Pročitaj i kaži šta je izostavljeno u rečenici,priči
Mogućnost razumijevanja i reprodukcije	Ne čitamo samo knjige Čitamo tragove	Izrazom lica pokazuju kako se osjećao lik u priči, kako je izgledao u situaciji:razočarenja, izgubljenosti,ili kad je bio sretan	
Mogućnost uočavanja uporišnim mjesta u tekstu	Čitamo misli Čitamo karte Prepoznajemo namjere (čitamo)	Sastavljanje rečenica od riječi koje su ispremetane,a da rečenica nosi mudrost i da je poticaj za razmišljajne	Rečenica može zadržati smisao ako u njoj jednu riječ zamjenimo drugom, ili ako izostavimo neke riječi
Sposobnost uopštavanja	Prepoznajemo osjećanja Čitamo da bismo razumjeli sebe i svijet oko sebe	Riječ do riječi – poruka	Razumjeće šta znači čitati s namjerom da dođu do određenih informacija
Čitanje rečenica u sebi, razumijevanje smisla	Knjige su važne i u sticanju iskustva (Čitamo uputstva ,poruke, informacije)	Štampane riječi,rečenice,tekst prepisujemo pisanim slovima	Znaju naći u rječniku riječ,pojam
Čitanje kraćeg teksta u sebi , odgovori na postavljena pitanja - o toku događaja - likovima - zaključivanje o poruci	Čitamo iz knjiga,sa TV ekrana, plakata, reklamnih panoa , kompjuterskog monitora,	Pisanje poruka pisanim slovima	Znaju u knjizi ( analizom sadržaja) doći do tražene stranice,odnosno naslova
Čitanje poslovice , objašnjavanje smisla	Pismo je veoma važno u komunikaciji	Pisanje o iskustvu (nekoliko rečenica ) (Desilo mi se; Vidio sam ; Uplašio sam se)	Znaju povezati pronađene informacije
Pisanje pisanih slova latiničnog pisma , pravilno povezivanje u strukture riječi	Kompjuter ne može zamijeniti naše pisanje Lijepo pisanje je znak poštovanja,uvažvanja osobe kojoj pišemo		Čitaće rado i bez zahtjeva odraslih <b>U pisaju</b> Znaju slova latinice na razini automatizirane radnje,pišu lijepo
<b>U ciriličnom pismu</b>			
Zna štampana slova cirilice,ščitava riječi rečenice ,čita	Pismo je dio jezičkog i kulturnog identiteta		Povezuju slova A pisanje već ima lični pečat
Razumije smisao pročitanog i reprodukuje	Važno je znati iskazati misao u usmenoj i pisanoj formi		Usvojili su štampana slova ciriličnog pisma,ščitavaju,čitaju riječi,rečenice,tekst i razumiju pročitano

## - PROGRAMSKI SADRŽAJI-

### Čitanje i pisanje sadržaja pisanih latiničnim pismom

Čitanje naglas i čitanje u sebi

Dalji rad na razvijanju i usavršavanju **tehnike čitanja (pravilnosti, brzine i izražajnosti)**

- Čitanje proznog teksta ,priče ,bajke
- Čitanje dramskog teksta
- Čitanje poetskog teksta
- Čitanje stripa
- Usvajanje štampanih slova cirilice i pravilno čitanje riječi i rečenica

### **Razumijevanje sadržaja štampanih latiničnim pismom i u obimu:**

- Razumijevanje sadržaja na razini reprodukcije pročitanog
- Razumijevanje na razini uočavanja glavnog događaja,glavnih i sporednih likova
- Razumijevanje na razini uopštavanja i formuliranja podnaslova logičkim cjelinama u književnom tekstu
- Razumijevanje kao rezultat uviđanja uzroka i posljedice ,**formuliranje poruke**

### **Razumijevanje sadržaja štampanih ciriličnim pismom**

- Razumijevanje na razini uočavanja događaja
- Na razini mogućnosti odgovaranja na postavljena pitanja
- Dopunjavanje nepotpunih rečenica
- Mogućnost ilustriranja pročitanog

## *Pisanje*

*Dalji rad na usavršavanju tehnike pisanja  
Usavršavanje estetske strane rukopisa*

- *Pisanje riječi i rečenica uz ilustrirane sadržaje iz neposredno datog okruženja*
- *Pisanje rečenica o pročitanim sadržajima*
- *Pisanje o sadržajima mašte*
- *Prepisivanje riječi ,rečenica,kraćeg teksta*
- *Pisanje po diktatu (diktat s komentarom, objašnjeni diktat,diktat s predusretanjem pogrešaka,izborni diktat,stvaralački diktati,kontrolni diktat)*

ČITANJE I INTERPRETACIJA KNJIŽEVNOG TEKSTA ODGOJNO – OBRAZOVNI CILJEVI, ZADACI I ISHODI UČENJA			
SPOZNAJNO PODRUČJE Znanja,vještine,sposobnosti	AFEKTIVNO PODRUČJE Stavovi,vrijednosti,interesi	PSIHOMOTORIČKO PODRUČJE	OČEKIVANI REZULTATI
Zapažanje bitnih misli u tekstu	Učenici su svjesniji značaja knjige	Pisanje o pojedinostima iz književnog teksta	Tekst štampan latiničnim pismom čitače pravilno i izražajno
Izdvajanje rečenica koje upućuju na poruku	Čitamo s ciljem prikupljanja informacija o ljudima i dogadjajima, pojavama i okruženju	Prepisivanje rečenica, karakterističnih kraćih dijelova teksta	Čitaće rado,radi zadovoljstva
Zapažanje međusobne povezanosti rečenica i dijelova teksta	Vjerovanje u važnost osobina  -poštenja, -međusobnog uvažavanja	Opis predmeta,likova pojava u prirodi, pretvara u slike,boje crteže, stripove	Razumjeće uputstva:Čitaj brže,sporije,procitaj u sebi i kaži šta si pročitao,čitaj tako da ti se u glasu prepoznaće nježnost,strogost, Neka to bude grub glas, čitaj tako dase u glasu osjeća radost, tuga
Uočavanje logičkih cjelina u tekstu	osobina koje su važne za uspjeh: rad,upornost,saradnja i kooperativnost, samokontrola	Izmjena toka događaja u priči ilustriranjem	Razumjeće poruku i moći će jeiskazati u formi kratke rečenice
Formulisanje podnaslova dijelovima teksta	Ponašanje u situacijama neuspjeha	Razrješavanje situacije pomoću stripa	
Izražavanje doživljaja teksta na svoj način	Usklađenost riječi i djela	Predstavljanje dominantnih osjećanja bojom	
Pokazati inventivnost u izboru riječi u prepričavanju	Vrijednost otvorenosti,vedrine, optimizma u životu	Crtanje u funkciji razrješavanja konfliktaka u priči	Moći će prepričati tekst na reproduktivnoj razini Moći će u prepričavanja uključiti elemente kreativnosti:promjenom toka događaja u priči (uvodenjem novog lika u priču), promjenom završetka,ili unošenjem elemenata deskripcije (proširivanje teksta)
Uočavanje opisa prirode,lika,pojave u književnom tekstu	Sposobnost razumijevanja smisla života:	Dio teksta zamjenjuje ilustracijom	Moći će samostalno pročitati tekst i odgovoriti na zadatke koji se odnose na
Povezati pjesničku sliku,likovni izraz,muziku	živimo da bismo razumjeli smisao,znali doživljavati ljepotu i stvarati lijepo, da doprinesemo razvoju ljudske zajednice i humanijem životu	Ponuđenu ilustraciju stavljamo u kontekst priče	- tok događaja,mjesto i vrijeme,glavni događaj u priči - osobine glavnih i sposrednih likova
Iskustvo lika i moje iskustvo Pisanje dijaloga iz teksta s novim obrtima	Sila ne vodi ničem i nigdje	Ilustriramo ključne riječi u priči	- formulirati podnaslov dijelu teksta
Poređenje tekstova	Razgovorom se mnogo može postići	Neverbalnim znacima pokazujem dominantno osjećanje lika	Znaće šta je priča,razlikovati bajku i basnu
(U kojim se tekstovima pojavljuju pozitivni likovi U kojim pričama smo upoznali sebične osobe ? U kojoj smo priči prepoznali pravdu?	Prijateljstvo je važno		Znaće šta je pjesma,stih,strofa
Moja omiljena priča je	Mudrost je važna i mogućnost predviđanja posljedica određenog postupka		Prepoznaće strip i znati predstaviti dijelovete teksta ili događaje i likove stripom

## Čitanje i interpretacija književnog teksta / Programski sadržaji /

Priča:

- tok događaja,
- mjesto i vrijeme radnje,
- uočavanje najvažnijih trenutaka u priči

Likovi u priči:Glavni i sporedni

Osobine likova : Osobine likova u priči

Logičke cjeline u priči;

Formulisanje podnaslova dijelovima (logičkim cjelinama) teksta

Priča u stripu,dramatizacija priče u stripu

Bajka

- Pjesma

### **Književnoteorijski pojmovi : (Orientacione naznake obima i dubine)**

**Priča** – pjesma (prepoznavanje u toku rada i interpretacije na nastavnim satima)

U pričama čitamo o događajima i doživljajima ,o životinjama ,pisci maštaju i pišu priče. Priču možemo prepričati. Možemo ilustrirati pročitano.Iz priče učimo o životu).U priči najčešće nema natprirodnih bića i čudesnih događanja .

**Priča ima sadržaj.**

Priča je ispričana određenim redom: ima početak,glavni dio i kraj.

**Lik u priči i basni**

Postoje glavni i sporedni likovi;O glavnem se liku najviše govori;Priča u nama izaziva osjećanja.

Čitajući priču mi doživljavamo radost tugu, bude nam lijepo,ugodno ili neugodno.

**Doživljaj** možemo izraziti riječima,pokretom ,crtežom , slikom ,zvukom.

**Basna** je kratka priča u kojoj su glavni likovi životinje,a ponekad i biljke i predmeti.Basna ima sadržaj i pouku.

Bajka je priča uglavnom namijenjena djeci koja se često bavi nepostojećim i izmišljenim radnjama i likovima kao što su vile i vilenjaci, čarobnjaci, patuljci, vještice i sl.

**Pjesma** :Pjesmu čitamo,učimo napamet recitujemo. I pjesma u nama izaziva različita osjećanja .

**Pjesmu ne prepričavamo.**

**Igrokaz** : U igrokazu likovi razgovaraju na pozornici. Glumci predstavljaju likove **igrom** na pozornici pr  
ikazuju tekst. Prava pozornica postoji u pozorištu(kazalištu).

Gledalište,pozornica, publika-gledatelji (objašnjenja u kontekstu dramske radnje i realizacije dramskog teksta).

## **Književni tekstovi**

Alija H.Dubočanin: Želja  
Ahmet Hromadžić: Plamena  
Luko Paljetak: Rijeka  
Jevrejska narodna pjesma: Izgubljeno stado  
Ešref Berbić: Čuvar  
H.K.Andersen: Slavuj  
Bisera Alikadić: Na pijaci  
Azra Mulalić: Lastavice  
Oton Župančić: Zlatna kantica  
Jermenska priča: Ćup sa zlatom  
Nasiha Kapidžić-Hadžić: Trčimo za suncem  
Stanislav Femenić: Ratoborni snješko  
Rizo Džafić: Skrovište  
Zoran Jovanović: Drug  
Šimo Ešić: Kako je procvjetala prva visibaba  
Šukrija Pandžo: List na putu  
Narodna basna: Vrba i trn  
Ferida Duraković: Važnost  
Fikreta Kenović-Salihović: Asja  
Stanko Rakita: Cvjetovi  
Ivica Vanja Rorić: Čudesna pjesma  
Nedžad Ibrišimović: Bosna  
Grigor Vitez: Zima se razboljela

## **L e k t i r a**

Nasiha Kapidžić-Hadžić:Pjesme (po izboru)  
Šimo Ešić:Vezena torbica  
Ahmet Hromadžić: Zelena šuma (Priče:Ledena gora;Prijatelji;Miš vitez)  
Stanislav Femenić: Idi pa vidi  
Đani Rodari:Telefonske priče

J E Z I K				
ODGOJNO – OBRAZOVNI CILJEVI , ZADACI I OČEKIVANI REZULTATI				
	SPOZNAJNO PODRUČJE Znanja, vještine, sposobnosti	AFEKTIVNO PODRUČJE Stavovi, vrijednosti, interesi	PSIHOMOTORIČKO PODRUČJE	OČEKIVANI REZULTATI
Rječnik	Jačati saznanje o značaju riječi i jezika u komunikaciji i ukupnom učenju	Poticanje interesa za jezik analizom književnih djela	Razumijevanje značaja usmenog i pisanih načina izražavanja	Vidljiv je i mjerljiv napredak u izražavanju s obzirom na izbor izražajnih sredstava i spretniju upotrebu riječi u usmenom i pismenom izražavanju
	Riječ-smisao-poruka Riječ ima mnogo značenja , sasvim određeno značenje ima u rečenici(uočavanje na primjerima)	Promjenom lingvodidaktičke osnove pri usvajanju sadržaja jezika i književnosti	Pokušaji usklađivanja izražavanja u usmenoj i pisanoj formi	Znaju napamet abecedu Razlikuju pojmove :
Gramatika	Poznavanje abecede	Poticati interes i uticati na saznanje o širokim mogućnostima govornog i pisanih izraza	Postepeno oslobođanje i odvajanje od reproduktivnog pristupa i slobodnije, ličnije izražavanje	<b>Imenica</b> (vlastita,zajednička,rod i broj imenice i da li označavaju nešto umanjeno ili uvećano) <b>Glagol</b> -riječ koja označava radnju ,ili stanje,ili zbivanje; Prošlo, sadašnje i buduće vrijeme; učenici se samopojmovno upoznaju sa glagolskim vremenima ( programske zahtjeve)
	Razlikuje imenice i gлагole u obimu koji je naznačen u programskim sadržajima	Znanje o jeziku i umijeće pisana u funkciji razvijanja sposobnosti samostalnog izražavanja	Poboljšanje koncentracije na bitne elemente sadržaja	Znaju da rečenica može biti izjavna,upitna,uzvična , u potvrdom i odričnom obliku
Pravogovor pravopis	Prepoznaće gramatički ispravnu od gramatički neispravne rečenice	Poznavanje značenja riječi pomaže u orientaciji i u drugim područjima:	Razvijanje kulture slušanja sagovornika bez obzira na razlike u jeziku, nivou razvijenosti komunikativnih sposobnosti	Pisaće pravilno riječu <b>ne</b> i riječu <b>li</b> uz glagol
	Pravilno artikuliše sve glasove ,posebno glasove č,ć,dž,đ,h, te glasovne skupove je i ije u riječima	Razumiju pojmove -tekst,djelo -naslov teksta -pisac,pjesnik -dio teksta -sadržaj priče	Uvažavanje posebnih potreba sagovornika (govorne teškoće, smetnje,oskudan rječnik,sporost u pisanju ,crtanju)	Poznavaće znakove interpunkcije u obimu koji je Programom predviđen i pravilno ih upotrebljavati u pismenom radu, odnosno uvažavati u čitanju
	Jasno izgovara riječi Izgovara rečenice jasno i tempom koji obezbjeđuje slušanje i razumijevanje izgovorenog	Šta je tačka, zarez,upitnik,uzvičnik Znanje daje sigurnost,a sigurnost jača motivaciju za dalje učenje,jača samopoštovanje	Pomoći i saradnja u prepoznavanju zahtjeva	Moći će uočiti i ispraviti greške u svom radu
	Zna gdje treba napisati veliko slovo			
	Razvijanje jezičkih sposobnosti Razumijevanje upotrebine vrijednosti jezika			

## **JEZIK - PROGRAMSKI SADRŽAJI**

U ovom su području sljedeće cjeline:

- Rječnik
- Gramatika /slovnica
- Pravogovor (orthoepija )
- Pravopis (ortografija)

### **R j e č n i k G r a m a t i k a**

Abeceda

Samoglasnici i suglasnici(samoglasnik,suglasnik,slog)

Vrste riječi:

#### **I m e n i c e**

Vlastite i zajedničke

Umanjenice i uvećanice

**G l a g o l i** (radnja,stanje,zbivanje);Prošlo,sadašnje,buduće vrijeme

Rečenica:Izjavna ,upitna ,uzvična

PotvrDNA(jesna),odrična(niječna )

Gramatički ispravan red riječi u rečenici(povezivanje riječi,rečenica u smislene cjeline:

Dopuni,promijeni riječ u rečenici da ona ne mijenja smisao,napiši riječi u niz koji ima smisao,složi rečenice prema slijedu događaja )

Vježbe koncentracije u funkciji trajnjeg pamćenja: Od slova u slijedu koji ne daje riječ sastavi riječ :roziver elet,itel, hejims. Koje su to vrste riječi?

Imaš niz riječi.Prepiši samo imenice i glagole.Imenice u žuta polja,glagole u plava polja.

Imaš riječi. Dopiši slovo i dobićeš novu vrstu riječi: vara (vatra),sad izostavi slovo i ponovo riječ s novim značenje. Učenici sami pronalaze nove primjere.

### **Pravogovor i pravopis**

#### **Veliko i malo slovo**

Pisanje imena planina ,polja,rijeka

,Tačka,upitnik uzvičnik na kraju izjavne,upitne ,uzvične rečenice

Pisanje odrične riječce **ne** uz glagole

Pisanje upitne riječce **li** u upitnim rečenicama

Glasovi i glasovni skupovi: č, č , dž , h, je , ije u izgovorenim i napisanim riječima

Pravilan izgovor i pisanje glasova č, č , dž i đ u umanjenicama ( čamčić,prozorčić, lončić,ključić, pendžerčić )

Izgovor i pisanje glasova č i č u imenicama za označavanje zanimanja:obućar, dimnjačar,knjižničar,muzičar,učitelj,vodeničar,matičar.

<b>KULTURA IZRAŽAVANJA</b> <b>ODGOJNO-OBRZOZVNI CILJEVI, ZADACI I OČEKIVANI REZULTATI</b>			
<b>SPOZNAJNO PODRUČJE</b> <b>Znanja, vještine, sposobnosti</b>	<b>AFEKTIVNO PODRUČJE</b> <b>Stavovi, vrijednosti, interesi</b>	<b>PSIHOMOTORIČKO PODRUČJE</b>	<b>OČEKIVANI REZULTATI</b>
<p>- Znaju šta je govor, šta razgovor</p> <p>- Memorisanje teksta i reprodukcija osnovnih informacija i poruka</p> <p>- Prepričavanje teksta na osnovu detaljnih i uopštenih pitanja</p> <p>- Prepričavaju tekst na osnovu zajednički sastavljenog plana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- u uslovima frontalnog rada</li> <li>- u grupi</li> <li>- u paru</li> </ul> <p>- Slikom predstavljen sadržaj ispričati riječima (sposobnost predviđanja, smisao za dedukciju prepostavljanje, pokušaj nadogradnje unošenjem elemenata ličnog doživljavanja)</p> <p>Opis predmeta</p> <p>Razumijevanje poruke koju su pročitali</p> <p>Jačanje kompetencije još <b>uvijek elementarnog jezičkog komuniciranja</b> na usmenoj i pisanoj razini</p>	<p>Svjesniji su ljepote jezika govora, komunikacije i uloge vježbanja, čitanja u izgradivanju kulture usmenog i pisanoj izražavanja</p> <p>Uočavaju da je kultura govora sastavni dio opće kulture</p> <p>Naš govor govori o nama (poželjno u govoru, nepoželjno, kontrola izgovorenog)</p> <p>Riječ može ohrabriti, oraspoložiti, može djelovati poticajno, obeshrabriti i uvrijediti</p> <p>Ispoljavaju interes i želju za učenjem</p> <p>Koji je to predmet? Kako izgleda? Velicina? Odnos.....</p> <p>Razlikuju važne i manje važne podatke u informacije</p> <p>Svjesni su razlika u načinima govora</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pred razredom</li> <li>- pred nepoznatim slušaocima</li> <li>- kada neko drugi govori</li> <li>- kada oni govore</li> </ul> <p>Uče o potrebi prilagođavanja govora i ponašanja situaciji (jačina glasa, boja, brzina)</p>	<p>Izbor riječi koje će uljepšati priču</p> <p>Prepisivanje rečenica s unošenjem promjena s obzirom na značenje</p> <p>Promjene usmjerene na stil</p> <p>Kraj priče predstavljamo pantomimom</p> <p>Pokazujem izrazom lica dominantno osjećanje u priči</p>	<p>Govori i piše gramatički tačno /zahtjevi Programa/</p> <p>Piše jasne rečenice i logički ih povezuje u cjelinu teksta</p> <p>Uspješno prepričava tekst na osnovu uopštenih pitanja u usmenoj i pisanoj formi</p> <p>Može prepričati tekst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* unošenjem elemenata kreativnosti: promjenom toka događaja u priči (uvodenjem novog lika u priču), promjenom završetka priče unošenjem elemenata deskripcije)</li> </ul> <p>Može opisati situaciju, govoriti o iskustvu na jednostavan način</p> <p>Može povezati sadržaj u cjelinu (vezani tekst) tako da su prepoznatljivi: uvodni dio, glavni i završni dio i da je moguće prepoznati uzrok i posljedicu (koherencija i kohezija)</p> <p>Izustravanje percepcije</p> <p>Kritički razmišlja i zna misao izraziti u usmenoj i pisanoj formi</p> <p>(Ovo nije dobro jer....., Mislim da je ova poruka veoma mudra zato što....., Ljudi nedovoljno brinu o okolini pa to može štetno za... Objasniću.... )</p> <p>Može kritički promatrati vlastiti pismeni rad i procijeniti:</p> <p>uučiti dobre strane i one koje mogu biti bolje (rukopis mi je dobar, ali imam mnogo grešaka u ...., moja priča ima početak, glavni dio, nema završetka; ovaj je rad bolji od onih prethodnih....</p>

## **Kultura izražavanja**

Programski sadržaji

## **Kultura izražavanja**

### **Prepričavanje**

Prepričavanje na osnovu uopštenih /uopćenih pitanja 1+1+1

Prepričavanje na osnovu zajednički sastavljenog plana 2+1+1

### **Prepričavanje s promjenom : kraja priče 1+1+1**

Pričanje događaja predstavljenog slikom 1+1+1

### **Opisivanje poznatih sadržaja ( opis predmeta )**

## **Tematika**

Sadržaji nastave kulture izražavanja su u neposrednoj stvarnosti i iskustvu  
(događaji i doživljaji ,predmeti ,biljni i životinjski svijet ,igra, druženje ,rad stvaralaštvo)

Slike i nizovi slika

Književni tekstovi

Sadržaji filma , radija i televizije

Sadržaji mašte

<b>MEDIJSKA KULTURA</b> <b>ODGOJNO- OBRAZOVNI CILJEVI,ZADACI I OČEKIVANI REZULTATI</b>			
<b>SPOZNAJNO PODRUČJE</b> <i>Znanja, vještine, sposobnosti</i>	<b>AFEKTIVNO PODRUČJE</b> <i>Stavovi, vrijednosti, interesi</i>	<b>PSIHOMOTORIČKO PODRUČJE</b>	<b>OČEKIVANI REZULTATI</b>
Usvajanje znanja o filmu	Film je veoma Privlačan , nudi korisne informacije o ljudima životu,prirodi,ali može biti veoma štetan ako ne znamo napraviti izbor	Priču iz čitanke pretvaramo u filmsku priču (ilustriramo slike, dijelimo uloge,igramo pred razredom )	Učenici će znati da jeigrani film priča koja ima svoj tok , uzbudljiva mjesta.Filmsku sliku prate: muzika,zvuk,tišina . Uloge tumače glumci . Likovi u filmskoj priči mogu biti dobri, hrabri,pošteni,ali i loši, kukavice ,prevaranti, baš kao i u priči u čitankama,baš kao i u životu
Percepција i recepcija Sadržaja filma	Postepeno djelovati na stavove :Nije sve dobro što je privlačno i draga	Reproducija snimljenog govora i pokazivanje ilustriranog sadržaja	Moći će govoriti o toku događaja Kritički govoriti o likovima
Razumijevanje igranog filma ( i u filmu je uočljiv tok događaja, mesto i vrijeme radnje,likovi)	O svemu valja razmisliti	Možemo osmisliti i muziku koja prati prikazivanje	Znaju zašto postoji napomena pred projekciju :RODITELJSKA PAŽNJA
U književnom tekstu je jezik osnovno sredstvo	Razvijanje pozitivnih stavova prema filmovima koji su umjetnička djela	Poređenje likova iz književnih tekstova i likova iz filmskih priča	Šta to znači? Koje i kakve sadržaje djeca ne smiju gledati? Zašto ?
U filmu slika,riječ,zvuk,tišina			Imaće toliko snage da kažu sebi: «Neću gledati taj film. Bolje je da uradim zadaću,ili da pročitam koju stranicu,ili da to vrijeme posvetim igri,druženju..»
Sposobnost razlikovanja filma za djecu i filma za odrasle			
Glumci tumače uloge. Oni glume u filmu.			
Šta znači oznaka RP			

### Medijska kultura

Programski sadržaji

Filmske vrste:Igrani film (film za djecu)

Izražajna sredstva filmske umjetnosti:Filmska slika,zvuk,tišina,muzika (književno djelo-film,usporedba)

Glumac,uloga,gluma

U FUNKCIJI REALIZACIJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA I OSTVARIVANJA POSTAVLJENIH ODGOJNO-OBRZOZNIH CILJEVA I ZADATAKA SU:			
Specifične metode i postupci i oblici rada	Oblici jezičke komunikacije	Komunikacijski postupci	Estetske aktivnosti, sadržaji i sredstva
<p><b>U čitanju i pisanju:</b> grupna i monografska obrada štampanih slova ciriličnog pisma(drugo polugodište)</p> <p><b>Ščitavanje</b> <b>Čitanje</b> <b>Analiza na reproduktivnoj razini</b> <b>Analiza usmjerenata kreativnu produkciju</b></p> <p>Globalna i detaljna analiza ,upoređivanje Jezička i stilska analiza Etička analiza Analiza likova <b>Gramatička analiza</b></p> <p><b>Induktivni i deduktivnu metod</b> <b>Heuristički metod</b> <b>Rješavanje problema</b></p> <p>Grupni oblika rada rad u parovima Frontalni rad Individualni rad Individualiziranirad Igraonice –maštaonice Igraonice-radionice Igraonice- pričaonice</p> <p>Individualni programi u učionici za sve</p>	<p><b>Aktivnosti RECEPCIJE</b> Prepostavke: Tišina i usredsređenost pažnje prema izvoru informacija</p> <p><b>Aktivnosti PRODUKCIJE</b> /Usmene/pismene/ Prepostavke: Adekvatna motivacija Poznavanje sadržaja Posjedovanje adekvatnog leksičkog bogatstva</p> <p><b>INTERAKCIJA</b> Uzajamno djelovanje učesnika koji koriste produkciju i interakciju Razmjena informacija Prepostavke : Pažljivo slušanje Medusobno uvažavanje Mogućnost anticipacije (predviđanja)reakcije</p> <p><b>MEDIJACIJA</b> (Usmena /pismena / Istovremeno prisustvo recepcije i produkcije u funkciji prenošenja informacije nekom trećem licu (prepričavanjem teksta učenik je posrednik između teksta i onog kome prepričava; pisanjem obavijesti posreduje između onog ko obavještava i onih koje obavještava itd.) Prepostavke: Poznavanje sadržaja Posjedovanje adekvatne terminologije Sposobnost selekcije sadržaja po važnosti</p>	<p>Posmatranje Slušanje Doživljavanje Izražavanje</p> <p>Govorne igre u funkciji brzine mišljenja i reagovanja Neverbalno i verbalno Riječ i pokret „gest,mimika</p> <p>Pokreti i radnje,značenje Na osnovu glasa prepoznajemo osjećanja Mašta kao komunikacija Ljepota nam govori s ljepotom razgovaramo (cvijet na kamenu,cvijet na livadi,ubrani cvijet; drvo u šumi,drvo u gradskoj vrevi ... Rijeka moru govori) Igre riječi Pišemo reklame, oglase (obične,duhovite)</p> <p>Upozorenje koa komunikacija Slušamo glasove u prirodi i oponašamo</p>	<p>Slike događaja,predmeta, bića,pojava Čitanje,recitovanje, pjevanje</p> <p>Igranje uloga Čitanje prepričavanje</p> <p>Opisivanje Slikanje Kreativno pisanje</p> <p>Sadržaji : priče,bajke,basne, naučno-popularni tekstovi uspavanke stripovi Filmovi u funkciji razvijanja estetskog senzibiliteta</p> <p>Dramski tekst i interakcija Sredstva: Govor Likovni sadržaji Gluma Muzika Pokret</p>

## **Didaktičko-metodičke napomene**

U prvom i drugom razredu učenici su usvojili štampana i pisana slova latinice,čitanje i pisanje Treba nastaviti rad na usavršavanju kvaliteta čitanja ( pravilno čitanje , čitanje brzinom koja odgovara karakteristikama teksta ,unošenje elemenata izražajnosti ), čitanje s razumijevanjem , kritičko čitanje i uočavanje uporišnih mesta.Vježbati čitanje naglas i čitanje u sebi.

U pisanju latiničnim pismom treba realizirati vježbe primjerene učenicima III razreda koje su navedene uz programske sadržaje.Raditi na estetskoj strani rukopisa i istovremeno ne zaboraviti da u trećem razredu učenički rukopis počinje poprimati obilježje njegove osobnosti.

U prvom polugodištu usvajaju štampana slova cirilice,ščitavaju i čitaju.Prestaje potreba oponašanja tuđeg pisanja.Dijete formira vlastiti i prepoznatljiv rukopis.

Isto se dešava i sa drugim aktivnostima.Učenici čitaju ,pa su samim tim samostalniji u učenju.Tek će samostalna komunikacija s tekstom uticati na emocionalno otvaranje učenika prema knjizi i prihvatanje knjige srcem.To je presudno u razvoju čitalačke samostalnosti i otvorenosti prema knjizi.

U interpretaciji književnog teksta još je uvijek u prvom planu doživljaj književnog djela, uočavanje i izražavanje onih elemenata koji su učeniku III razreda, s obzirom na ukupne karakteristike, najbliži:dogadaj,tok radnje , upečatljiva mjesta , likovi i njihove karakteristike. Postepeno ih počinjemo navikavati na uopštavanja,pa određujemo i podnaslove dijelovima teksta.To je istovremeno priprema za sate kulture izražavanja i prepričavanje teksta na osnovu plana.Još uvijek učenike ne treba opteretiti složenijim pojmovima.Neka čitaju ičitaju.Čitanje će ih obogatiti,pa će kasnije i pojmove bez teškoća razumjeti.Moramo čekati vrijeme i spremnost učenika( u psihološkom smislu) za recepciju sadržaja koji su suviše uopšteni.

Sadržaji nastave maternjeg jezika ,posebno sadržaji kulture izražavanja morali bi biti u funkciji doživljavanja bogatstva i ljepote ljudskog govora.Nastavnik im to pokazuje i vlastitim govorom ,demonstrira nijanse u tonu,jačini i boji glasa,rečeničnim ritmom i intonacijom,a ukupan uspjeh posmatra samo u kontekstu promjena na planu komunikacije shvaćene u najširem značenju riječi.

Nastava maternjeg jezika je u funkciji razvoja opštih sposobnosti ,svijesti o jeziku i kulturi .To je moguće postići jasnim određenjem ciljeva i posredstvom sadržaja koji su povezani sa sadržajima drugih nastavnih predmeta.

Evo i primjera moguće podjele nastavnih sati po područjima, s tim da nastavnik ima slobodu da u procesu planiranja,na osnovu procjene potreba njegovog odjeljenja,odstupi od ovog modela.

### **Čitanje i pisanje / 38/**

Usavršavanje tehnike čitanja :pravilno i izražajno čitanje

Rad na poboljšanju razumijevanja pročitanog

*Usvajanje štampanih slova ciriličnog pisma*

*Ščitavanje, čitanje riječi, rečenica štampanih ciriličnim pismom*

### **Čitanje i interpretacija / 42 /**

**književnog teksta**

Citanačka štiva29

L e k t i r a      13

### **Jezik / 30 /**

Rječnik  
Gramatika

Pravogovor  
Pravopis

### **Kultura izražavanja /25/**

**Narativni i deskriptivni oblici**

Prepričavanje (16)      Pričanje (3)

### **Medijska kultura / 10 /**

Filmske vrste: Igrani film (film za djecu)

Izražajna sredstva filmske umjetnosti: Filmska slika, zvuk, tišina, muzika  
(književno djelo-film, usporedba)

Glumac, uloga, gluma

# **MATEMATIKA**

## **3. RAZRED**

## MATEMATIKA – III RAZRED

(3 sata sedmično)

### OBRAZLOŽENJA:

- U okviru tematske cjeline *Množenje i dijeljenje do 100, ne realizira se nastavna jedinica Vantablično množenje i dijeljenje (oblika 30:2; 15·2).*
- U okviru tematske cjeline *Mjerenje, upoređivanje i procjenjivanje, ne realizirase nastavni sadržaj Jedinice za tečnost – centilitar (cl).*

PODRUČJA UČENJA	CILJEVI	OČEKIVANI REZULTATI / ISHODI UČENJA
Znanje	<b>Sticanje znanja:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- upotreba simbola</li><li>- predstavljanje prirodnih brojeva do 100 na brojevnoj pravoj</li><li>- povezivanje broja i skupa</li><li>- formiranje brojnog niza do 100</li><li>- osnovne računske operacije u skupu brojeva do 100</li><li>- usvajanje osnovnih mjera i mjernih jedinica, upoznavanje njihovih međusobnih odnosa</li><li>- crtanje i označavanje osnovnih geometrijskih figura (prava, poluprava, duž...)</li></ul>	<b>Učenici bi trebali znati:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- koristiti matematički jezik i simbole za osnovne matematičke operacije u skupu brojeva do 100</li><li>- rješavati složenije tekstualne zadatke</li><li>- uočiti vezu i redoslijed između osnovnih računskih operacija i vršiti provjeru jedne operacije pomoću druge</li><li>- mjeriti, upoređivati i procjenjivati pomoću jedinica za dužinu, masu, vrijeme...</li></ul>
Sposobnosti i vještine	<b>Razvijanje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- logičkog I kritičkog mišljenja</li><li>- sposobnosti kritičkog vrednovanja vlastitih rezultata I njihovo uspoređivanje sa rezultatima drugih</li><li>- sposobnosti predviđanja, mjerenja, uspoređivanja i procjenjivanja</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- da uz pomoć nastavnika procjenjuje, upoređuje i u jednostavnim situacijama donosi zaključke</li><li>- koristi kreativnost i maštu za rješavanje njima primjerenih problema</li><li>- koristiti jednostavni matematički jezik za saopštavanje ideja</li></ul>
Vrijednosti i stavovi	<b>Razvijanje pozitivnih vrijednosti i stavova:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- prema sebi samom</li><li>- prema drugima</li><li>- prema okolini</li><li>- prema učenju</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- pokazivati više samopouzdanja i odgovornosti</li><li>- poštovati različite stavove</li><li>- prepoznati ulogu i značaj matematike u svakodnevnom životu</li></ul>

## PROGRAMSKI SADRŽAJI

### PROGRAMSKA STRUKTURA PREDMETNIH PODRUČJA

1. Sabiranje i oduzimanje do 100
  2. Ravne i zakrivljene plohe (površi) likovi, linije (crte)
  3. Množenje i dijeljenje do 100
  4. Mjerenje, uspoređivanje i procjenjivanje
- 

#### ***1. Sabiranje i oduzimanje do 100***

- Sabiranje i oduzimanje brojeva unutar desetica (oblici kao:  $50+4$ ,  $54-4$ ,  $73+4$ ,  $77-4$ )
- Upoznavanje relacija  $\leq$  i  $\geq$
- Sabiranja brojeva prve stotice kada je zbir naznačenih jedinica sabiraka manji od 10 ( $ab+cd$ ,  $b+d < 10$ ) i odgovarajuća oduzimanja
- Sabiranje brojeva prve stotice kada je zbir naznačenih jedinica sabiraka jednak 10 i odgovarajuća oduzimanja.
- Sabiranje brojeva prve stotice kada je zbir naznačenih jedinica sabiraka veći od 10 i odgovarajuća oduzimanja.
- Sabiranje više sabiraka. Zgrade
- Oduzimanje više brojeva. Zgrade.
- Veza sabiranja i oduzimanja
- Zadaci sa dvije operacije
- Brojevni izrazi. Rješavanje jednostavnijih jednačina.
- Izračunavanje nepoznatog sabirka.
- Izračunavanje nepoznatog umanjenika.
- Izračunavanje nepoznatog umanjioca.
- Jednostavniji tekstualni (problemски) zadaci.
- Redni brojevi do 100
- Parni i neparni brojevi do 100.
- Stotine prve hiljade

#### ***2. Ravne i zakrivljene plohe (površi), likovi i linije (crte)***

- Prava (pravac), poluprava, duž, ugao (kut) – crtanje i obilježavanje
- Crtanje paralelnih i okomitih pravih.
- Uspoređivanje duži. Podudarne duži.
- Sabiranje duži. Oduzimanje duži.
- Crtanje likova oblika trougla (trokuta), kvadrata, pravougaonika (pravokutnika), kružnice i kruga

### **3. Množenje i dijeljenje do 100**

- Množenje kao sabiranje jednakih sabiraka.
- Znak «•» (puta). Množitelj, množenik (množenje broja i množenje brojem) i produkt (proizvod).
- Faktori ili činioci.
- Množenje brojeva ( i množenje brojem) prve desetice.
- Tablica množenja.
- Broj 1 i broj 0 kao faktori množenja.
- Osobine proizvoda: zamjena mjesta faktora (komutativnost i asocijativnost)
- - Pisanje dvocifrenog broja u obliku  $a \bullet 10 + b$
- Dijeljenik (broj koji se dijeli), djelitelj (broj kojim se dijeli), količnik (rezultat dijeljenja).
- Dijeljenje brojevima prve desetice.
- Količnik čiji je djeljenik broj 0.
- Količnik čiji je djelitelj broj 1. (Dijeljenje nulom nema smisla)
- Tablica dijeljenja.
- Veza množenja i dijeljenja.
- Množenje zbira i dijeljenje zbira.
- Osobine dijeljenja: distributivnost.
- Vantablična množenja i vantablična dijeljenja ( $30:2, 15 \cdot 2$ ).
- Rješavanje jednačina oblika  $3 \bullet X = 18, X \bullet 4 = 24, 45:X=5, X:9=8$ )
- Računske operacije prvog i računske operacije drugog reda. Red računanja u izrazima sa više računskih operacija. Upotreba zagrada.

### **4. Mjerjenje, upoređivanje i procjenjivanje**

- Mjerjenje dužine. Jedinice za dužinu. (1m, 1 dm, 1 cm)
- Mjerjenje mase. Jedinice za masu (1kg, 1 dag, 1 g)
- Jedinice za tečnost (1 l, 1 dl)
- Jedinice za vrijeme (godina, mjesec, tjedan, dan, sat, minuta)
- Jedinice za novac (KM, KF)

### MATEMATIKA ZA III RAZRED DEVETOGODIŠNJEV OBRAZOVANJA

SADRŽAJI	ZNANJE	SPOSOBNOSTI	VRIJEDNOSTI, STAVOVI, PONAŠANJE	AKTIVNOSTI UČENIKA	AKTIVNOSTI NASTAVNIKA
<p>I Sabiranje i oduzimanje do 100</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Upoznavanje relacija <math>\leq</math> i <math>\geq</math></li> <li>- Sabiranja brojeva prve stotice kada je zbir naznačenih jedinica sabiraka manji od 10 (<math>ab+cd</math>, <math>b+d &lt; 10</math>) i odgovarajuća oduzimanja</li> <li>- Sabiranje brojeva prve stotice kada je zbir naznačenih jedinica sabiraka jednak 10 i odgovarajuća oduzimanja.</li> <li>- Sabiranje brojeva prve stotice kada je zbir naznačenih jedinica sabiraka veći od 10 i odgovarajuća oduzimanja.</li> <li>- Sabiranje više sabiraka.</li> </ul> <p>Zagrade</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oduzimanje više brojeva.</li> </ul> <p>Zagrade.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veza sabiranja i oduzimanja</li> <li>- Zadaci sa dvije operacije</li> <li>- Brojevni izrazi. Rješavanje jednostavnijih jednačina.</li> <li>- Izračunavanje nepoznatog sabirka.</li> <li>- Izračunavanje nepoznatog umanjenika.</li> <li>- Izračunavanje nepoznatog umanjioca.</li> <li>- Jednostavniji tekstualni (problemski) zadaci.</li> <li>- Redni brojevi do 100</li> <li>- Parni i neparni brojevi do 100.</li> <li>- Stotine prve hiljade.</li> <li>- Rimski brojevi XI-C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prepoznaju, zapisuju, čitaju i porede brojeve do 100</li> <li>- Sabiraju i oduzimaju usmeno i pismeno sa i bez prelaza do 100</li> <li>- Rješavaju jednostavne jednačine i tekstualne zadatke do 100</li> <li>- Rješavaju jednostavnije nejednačine</li> <li>- Koriste redne brojeve do 100</li> <li>- Koriste jednostavne tabele</li> <li>- Interpretiraju (pravilno) jednostavnije grafikone</li> <li>- Koriste matematički jezik, rješavaju matematičke i logičke zadatke</li> <li>- Čitaju, zapisuju, upoređuju stotine prve hiljade</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sposobnost korištenja matematičkog jezika i simbola</li> <li>- Sposobnost primjene matematičkih znanja u svakodnevnom životu</li> <li>- Samostalno i timsko formulisanje zaključaka</li> <li>- Razvijanje logičke sposobnosti kroz igru i rješavanje matematičkih problema</li> <li>- Sposobnost za razmjenu informacija, rezultata i iskustava sa drugovima/cama i nastavnikom</li> <li>- Sposobnost kritičkog vrednovanja vlastitih rezultata i upoređivanje sa rezultatima drugih (par, grupa, razred...)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ospozobljeni su za samostalan rad, rad u Mparovima, malim i velikim grupama</li> <li>- Pokazuju smisao, želju, interes i odvažnost za otkrivanje i istraživanje novog i nepoznatog</li> <li>- Pokazuju zainteresovanost prilikom upoznavanja novih pojmova i proširivanja matematičkog znanja</li> <li>- Pokazuju interes za učestvovanje u matematičkim-kolektivnim igrama</li> <li>- Rješavaju probleme kroz igru i zabavu poštujući pravila</li> <li>- Vrednuju lične i stavovedrugih</li> <li>- Razvijaju pozitivne stavove, ponašanja za rad i igru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Učestvuju u svim etapama i oblicima rada (grupa, tim, par)</li> <li>- Aktivno sudjeluju u matematičkim igrama i primjenjuju ranije stečena znanja i iskustva</li> <li>- Čitaju i zapisuju brojeve do 100</li> <li>- Predstavljaju odnose među brojevima koristeći matematičke znake</li> <li>- Identificuju prethodnika i sljedbenika zadanog broja</li> <li>- Pri računanju zbita koriste zamjenu mesta sabiraka (osobina komutativnosti zbita)</li> <li>- Koriste simbole za računske operacije</li> <li>- Sabiraju i oduzimaju u skupu brojeva do 100</li> <li>- Predviđaju približan rezultat operacija</li> <li>- Rješavaju probleme korištenjem sabiranja i oduzimanja</li> <li>- Računaju na različite načine, verikalno i horizontalno, pomoću brojne ose</li> <li>- Koriste jednostavne grafikone i interpretiraju ih</li> <li>- Imenuju i zapisuju redne brojeve do 100</li> <li>- Čitaju, zapisuju i upoređuju stotine prve hiljade</li> <li>- Procjenjuju vjerovatni rezultat u igrama na sreću</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sadržaje Nastavnog programa utvrđuje prema interesima i sposobnostima učenika i prilagođava zahtjeve postavljene programom kako bi isti bio uspješno ostvaren</li> <li>- Stavlja naglasak na razumijevanje osnovnih matematičkih pojmoveva</li> <li>- Pomaže djeci da poboljšaju izražavanje svojih matematičkih ideja i zapažanja</li> <li>- Prilagodava nastavu svakom učeniku pojedinačno</li> <li>- Primjenjuje pristupe i postupke kojima se uvažava stepen razvoja djeteta</li> <li>- Pomaže djeci da kritički sagledaju ono što su naučili</li> <li>- Tematski povezuje nastavne sadržaje unutar Nastavnog plana i programa</li> <li>- Uključuje matematiku u druge nastavne oblasti</li> </ul>

<p><b>2.Ravne i zakrivljene plohe (površi), likovi i linije (erte)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prava (pravac), poluprava, duž, ugao (kut) – crtanje i obilježavanje</li> <li>- Crtanje paralelnih i okomitih pravih.</li> <li>- Upoređivanje duži. Podudarne duži.</li> <li>- Sabiranje duži. Oduzimanje duži.</li> <li>- Crtanje likova oblika trougla (trokuta), kvadrata, pravougaonika (pravokutnika), kružnice i kruga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zapažaju i imenuju ravne i zakrivljene površine i klasificiraju ih</li> <li>- Prepoznaju i imenuju pojmove: prava, poluprava, duž, ugao, kružnica i krug</li> <li>- Konstruišu pravougaonik, kvadrat, trokut i kružnicu</li> <li>- Razlikuju kružnicu i krug</li> <li>- Samostalno uočavaju, definišu, razlikuju linije i konstruišu ih</li> <li>- Crtaju pravu i polupravu</li> <li>- Konstruišu duži i matematički ih označavaju</li> <li>- Predviđaju, procjenjuju i upoređuju rezultate mjerenja</li> <li>- Vrše precizna mjerenja geometrijskim priborom, zapisuju i predstavljaju rezultate</li> <li>- Rješavaju geometrijske zadatke i probleme</li> <li>- Vrednuju rezultate cijelokupnog rada</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sposobnost uočavanja razlika između paralelnih i okomitih pravih</li> <li>- Uočavanje likova oblika trougla, kvadrata, pravougaonika i kruga u okruženju</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Putem dvaju čula osjećaju odnose granice/ivice i regije/područja, linije, površine i prostora</li> <li>- Samostalno crtaju paralelne i okomite pravce koristeći geometrijski pribor</li> <li>- Konstruiraju likove oblika trougla, kvadrata, pravougaonika i kruga</li> </ul>
<p><b>3.Množenje i dijeljenje do 100</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Množenje kao sabiranje jednakih sabiraka.</li> <li>- Znak «•» (puta).</li> <li>Množitelj, množenik (množenje broja i množenje brojem) i produkt (proizvod).</li> <li>- Faktori ili činioци.</li> <li>- Množenje brojeva (i množenje brojem) prve desetice.</li> <li>- Tablica množenja.</li> <li>- Broj 1 i broj 0 kao faktori množenja.</li> <li>- Osobine proizvoda:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prepoznaju znak “•” kao oznaku za množenje i znak “:” kao oznaku za dijeljenje</li> <li>- Znaju množiti i dijeliti u skupu brojeva do 100</li> <li>- Prepoznaju značenje termina “dvostruko više (dvostruki broj)” i “polovina” broja</li> <li>- Usvojili su tablicu množenja i dijeljenja do nivoa automatizma</li> <li>- Rješavaju jednostavnije jednačine i nejednačine</li> <li>- Samostalno sastavljuju i rješavaju jednostavne matematičke probleme putem jednačina i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sposobnost međusobnog povezivanja i korištenja osnovnih računskih operacija do nivoa automatizma</li> <li>- Sposobnost razlikovanja značenja termina “jednakost” i “jednačina” kao i “nejednakost” i “nejednačina”.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Učestvuju u sastavljanju i rješavanju matematičkih zadataka iz svakodnevnog života</li> <li>- Množe i dijele u skupu brojeva do 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vrše pripremne radnje za osnovne operacije</li> <li>- Sastavljaju i rastavljaju brojeve</li> <li>- Dovode u vezu odnose između brojeva i operacija</li> <li>- Brojne serije izražavaju verbalno i simbolički</li> <li>- Interpretiraju operacije kroz transformacije</li> <li>- Koriste strelice, grafikone, tabele, simbole za operacije i brojne relacije</li> <li>- Pravilno interpretiraju grafikone i tabele</li> <li>- Koriste množenje i dijeljenje u svakodnevnim radnjama i situacijama</li> </ul>

<p>zamjena mesta faktora (komutativnost i asocijativnost)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pisanje dvocifrenog broja u obliku <math>a \cdot 10 + b</math></li> <li>- Dijeljenik (broj koji se dijeli), djelitelj (broj kojim se dijeli), količnik (rezultat dijeljenja).</li> <li>- Dijeljenje brojevima prve desetice.</li> <li>- Količnik čiji je djeljenik broj 0.</li> <li>- Količnik čiji je djelitelj broj 1. (Dijeljenje nulom nema smisla)</li> <li>- Tablica dijeljenja.</li> <li>- Veza množenja i dijeljenja.</li> <li>- Množenje zbira i dijeljenje zbira.</li> <li>- Osobine dijeljenja: distributivnost.</li> <li>- Rješavanje jednačina oblika <math>3 \cdot X = 18</math>, <math>X \cdot 4 = 24</math>, <math>45 : X = 5</math>, <math>X : 9 = 8</math></li> <li>- Polovine, trećine, četvrtine, petine i desetine broja kao količnici dijeljenja broja, redom, brojevima 2, 3, 4, 5 i 10 (<math>\frac{1}{2}</math>, <math>\frac{1}{3}</math>, <math>\frac{1}{4}</math>, <math>\frac{1}{5}</math>, <math>\frac{1}{10}</math> – standardno zapisivanje).</li> <li>Izračunavanje navedenih dijelova broja.</li> <li>- Računske operacije prvog i računske operacije drugog reda. Red računanja u izrazima sa više računskih operacija.</li> <li>Upotreba zagrada.</li> </ul>	<p>nejednačina</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Osposobljeni su za rješavanje matematičkih zadataka sa više računskih operacija, sa i bez upotrebe zagrada.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Istražuju različite načine množenja i dijeljenja</li> <li>- Dijele na jednakе dijelove</li> <li>- Predviđaju približan rezultat</li> <li>- Vrednuju rezultate</li> </ul>	
--	--	--	--	---	--

<p><b>4. Mjerenje, upoređivanje i procjenjivanje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mjerenje dužine. Jedinice za dužinu. (1m, 1 dm, 1 cm)</li> <li>- Mjerenje mase. Jedinice za masu (1kg, 1 dag, 1 g)</li> <li>- Jedinice za tečnost (1 l, 1 dl)</li> <li>- Jedinice za vrijeme (godina, mjesec, tjedan, dan, sat, minuta)</li> <li>- Jedinice za novac (KM, KF)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mjere uz korištenje dogovorenih jedinica i sprava; tačno izražavaju rezultate mjerenja</li> <li>- Predviđaju rezultate mjerenja i provjeravaju rješenja zadataka u kojima se koriste mjerne jedinice</li> <li>- Koriste standardne jedinice za dužinu, masu, volumen, vrijeme i novac u svakodnevnom životu</li> <li>- Znaju zapisati veličine za mjerenje mase, volumena tečnosti, vremena i novca u obliku:</li> </ul> $1,5\text{kg} = 1 \text{ kg } 500 \text{ g}$ $1,5\text{l} = 1\text{l } 5 \text{ dl}$ $1,5\text{h} = 1\text{h } 30\text{min}$ $1,5 \text{ m} = 1\text{m } 5 \text{ dm}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sposobnost samostalnog mjerenja i zapisivanja rezultata</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poduzimaju mjerenja i predviđaju rezultate</li> <li>- Koriste instrumente za mjerenje</li> <li>- Mjere koristeći se mernim jedinicama</li> <li>- Izražavaju rezultate mjerenja</li> <li>- Koriste standardne jedinice za mjerenje dužine, mase, mase, volumena tečnosti, vremena i novca</li> <li>- Koriste mjerenje za rješavanje problema</li> <li>- Logički zaključuju i računaju</li> <li>- Prikupljaju podatke iz stvarnih situacija</li> <li>- Vrednuju rezultate mjerenja</li> <li>- Koriste kreativne postupke za rješavanje svakodnevnih problema i objašnjavaju poduzete postupke</li> <li>- Pripremaju didaktički materijal</li> <li>- Samostalno smišljaju zadatke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mjerenje, upoređivanje i procjenjivanje objašnjavaju djeci koristeći što više primjera i očiglednih sredstava iz okruženja</li> </ul>
--	--	---	--	--	--

## **DIDAKTIČKO METODIČKE NAPOMENE**

### za III razred devetogodišnje osnovne škole

Za uspješno savladavanje programskih sadržaja u nastavi matematike trećeg razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja neophodno je napraviti uspješan spoj tradicionalnih i savremenih oblika i metoda rada. Pri tome je značajno da se vodi računa o spoznajnim mogućnostima učenika, o sposobnosti shvatanja i razumijevanja matematičkih zakonitosti, te o interesima i optimalnim igrovnim metodama kojima će se apstraktni pojmovi i činjenice približiti učeničkim spoznajnim mogućnostima.

- Ravnopravno zastupiti tri pristupa: skupovni, brojevni i perceptivno-predodžbeni (korištenje brojevnih slika) kod predstavljanja brojeva.
- Približiti sabiranje brojeva prve stotine kada je zbir naznačenih jedinica sabiraka manji od 10 ( $ab+cd$ ,  $b+d < 10$ ). Na primjer  $23+34$ ,  $3+4 < 10$
- Objasniti sabiranje i oduzimanje s prelazom različitim metodama
- Kroz poučavanje i učenje brojeva, a naročito množenja i dijeljenja, insistirati na razumijevanju a tek kasnije na zapamćivanju.
- Produbljivanje i proširivanje pojma brojeva do 100, te stotica do 1000
- U geometrijskim sadržajima učenika dovesti na nivo prepoznavanja, poimanja, imenovanja i označavanja (prava, duž, ugao, kružnca...).
- Primjenjivati didaktički materijal s ciljem boljeg razumijevanja određenih matematičkih radnji.
- Kroz različite oblike rada poticati I razvijati samostalnost, kooperativnost, kreativnost i istraživački duh.
- Prikupljanje didaktičkog materijala iz okoline i njegova primjena u adekvatnim situacijama.
- Ukazivati na oblike, slike i primjere predmeta u bližoj okolini.
- Nastojati uspostaviti što tješnju korelaciju unutar samog predmeta a i sa drugim predmetima

Pomenute programske zahtjeve realizirati kroz sva tri postupka: skupovni, brojevni i perceptivno-predodžbeni.

- Uz pomoć brojevne linije omogućiti očiglednost nizanja i niza brojeva prve stotine, i stotica prve hiljade

# **MOJA OKOLINA**

## **3. RAZRED**

## **MOJA OKOLINA - III RAZRED**

**(3 sata sedmično, 105 sati godišnje)**

**\*Obrazloženja o svim promjenama u NPP se nalaze ispod tabele pod naslovom  
Predloženi model**

<b>CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRZOVNOG RADA</b>		
<b>PODRUČJ A UČENJA</b>	<b>CILJEVI</b>	<b>OČEKIVANI REZULTATI</b>
<b>ZNANJE</b>	<p><b><u>Sticanjeznanjao:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• užojiširojokolini,užemi širemzavičaju dešavanjimaunjima</li> <li>• međusobnojovisnostimeđu živim bićima,</li> <li>• čovjeku,njegovomzdravlju odnosupremaprirodi,</li> <li>• orijentaciiju prostorui vremenu,geografskoj karti, privrediu zavičaju</li> <li>• naseljimaisaobraćaju užemiširem zavičaju, uzajamnojovisnostiljudi</li> <li>• promjenamanabiljkamai životinjamaurazličita godišnjadoba,životnim zajednicamabiljakai životinja</li> </ul>	<p><b><u>Učenici znaju:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• osnovnepojmovevezanezaužiiširizavičaj</li> <li>• aktuelnostiužemiširem zavičaju</li> <li>• razlikeizmeđuživeineživeprirode,slično stii razlikeizmeđuvihbića</li> <li>• pravilanodnosčovjekapremaprirodi,njegov om zdravlju</li> <li>• odreditiglavneisporednestranesvjetapomoću sunca,kompasai objekatauprirodiina geografskoj karti</li> <li>• štačiniprivreduzavičaja</li> <li>• osobinenaseljaužemiširemzavičaju</li> <li>• uzajamnuovisnostljudiužemiširemzavičaju</li> <li>• uočitiopisatipromjenena biljkamaiživotinjama urazličitagodišnjadoba</li> <li>• štačini životnazajednicebiljakaiživotinja</li> </ul>
<b>SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE</b>	<p><b><u>Učeniciće:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• posmatrati</li> <li>• samostalnoiliugrupi izvoditizaključke</li> <li>• razvijatikritičkorazmišlanje</li> <li>• samostalnoiliugrupi planirati</li> <li>• provoditiistraživanja</li> <li>• izvoditimjerenja</li> <li>• dobivatii prezentiratidokaze</li> <li>• razmatratidokazeivršiti procjene</li> <li>• prenosićiinformacijeputem individualnogitimskograda</li> </ul> <p><b><u>kroz:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• traženjeidejaiprovođenjem jednostavnihposmatranjai ogleda,te poređenjem svojihpredviđanjasa stvarnimrezultatima</li> <li>• sistematiziranjeznanja</li> <li>• prezentiranjepostignutih rezultata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• koristitiprethodnaiskustva</li> <li>• koristitiodređenekriterijezaprikupljanjei zapisivanjepodataka</li> <li>• uzpomoćnastavnikarazvijatiplanistraživanja</li> <li>• pratitiredosljedupstavapriistraživanju i mjerenu</li> <li>• uzpomoćnastavnikaprocjenjivatirelevantnos t podatakainformacija</li> <li>• pravitijednostavnapoređenja,raspravljiatoto me štasedešavajukojim uvjetima,tedonositi odgovarajućezaključke</li> <li>• koristitisopstvenukreativnostimaštuza rješavanjeproblema</li> <li>• koristitijednostavannaučnijezikzasaoštavan je idejaiza imenovanjeiopis živihbića,tvari,pojava iprocesauprirodiidruštvu</li> </ul>
<b>VRIJED OSTI I STAVOVI</b>	<p><b><u>Učenikcerazvitipozitivnevrijednosti stavove:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• premasebisamima,prema drugima,svojoj porodici,okolinii učenju kaocjeloživotnomprocesu</li> </ul>	<p><b><u>Učenikcerazvitipozitivne vrijednosti stavove:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• premasebisamima,prema drugima,svojoj porodici,okolinii učenju kaocjeloživotnomprocesu</li> </ul>

# NASTAVNI SADRŽAJI /Teme

## **1.PRIRODAIPRIRODNI PROCESI**

### **1. 1. BILJKE I ŽIVOTINJE;ŽIVOTNE ZAJEDNICE**

- 1.2.ZNAČAJBILJAKAZA ISHRANU LJUDI
- 1.3.ZAVISNOSTRADOVA LJUDI OD VREMENSKIH PROMENA U PRIRODI
- 1.4.ŽIVOTINJE;DOMAĆEIDIVLJE
- 1. 5.PTICE
- 1. 6. MEĐUSOBAZAVISNOSTBILJNOGIŽIVOTINJSKOG SVIJETA
- 1.7. OBRADIVOINEOBRADIVOZEMLIŠTE
- 1.8.RAVNICEIPOLJAUZAVIČAJU
- 1.9.POZNATEPLANINEUZAVIČAJU
- 1.10.ŠUMEU ZAVIČAJU
- 1.11. VODE UZAVIČAJU

## **2.VRIJEMEIPROSTOR**

- 2.1. ORJENTACIJAU PROSTORU; (GLAVNEISPOREDNESTRANESVIJETA,  
STAJALIŠTE,VIDIK,VIDIKOVALINIJA.RAZLIČITI NAČINI ORJENTACIJE)
- 2.2. ORJENTACIJAU VREMENU

### **2.3.GODIŠNJA DOBA**

- 2.4.PRAĆENJE VREMENSKIH PROMJENA;KALENDAR PRIRODE

## **3.GEOGRAFSKAKARTA**

- 3.1. IZGLED UŽEG I ŠIREGZAVIČAJA;RELJEFNA OBILJEŽJA
- 3.1.1.SKICAOKOLINEŠKOLE

## **4.DRUŠTVO**

- 4.1. MOJA DOMOVINA  
BOSNA I HERCEGOVINA
- 4.2. PROŠLOST,SADAŠNOST,BUDUĆNOST
- 4.3.NASELJAUŠIREMZAVIČAJU
- 4.4.PRIVREDA UZAVIČAJU
- 4.5.SAOBRAĆAJUŠIREMZAVIČAJU
- 4.6.PRAZNICI

## **5.HIGIJENA**

- 5.1.LIČNA HIGIJENA
- 5.2.HIGIJENA IKULTURASTANOVANJA

## **6.ZDRAVLJE**

- 6.1. ZDRAVSTVENE USTANOVE
- 6.3. ISHRANA
- 6.4.DUHAN,ALKOHOLIDROGA
- 6.5. ZDRAV OKOLIŠ

## **DIDAKTIČKO-METODIČKENA POMENE**

Dominantno mjesto u programu imaju ciljevi i očekivani rezultati učenja u područjima znanja, razvoja sposobnosti, sticanja vještina, vrijednosti, stavova i ponašanja.

Područje znanja čine sadržaji i procesi s kojima je tjesno povezan razvoj sposobnosti koje su od bitnog značaja za uvođenje učenika u istraživački rad i razvoj naučnog mišljenja. U ovom razredu šire se znanja o školi i porodici/obitelji, mjestu življenja i njegovoj okolini, životu i radu ljudi, uzajamnoj povezanosti između živih bića.

Novi sadržaji se odnose na znanje o Bosnii Hercegovini kao domovini idržavi, te na znanje i razumijevanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti kao toka vremena i dešavanja koje karakterišu međusobna povezanost i odnosi, geografskoj karti, širem zavičaju i dešavanjima u njemu.

Također se šire znanja i u dijelu koji se bavi izučavanjem prirode, kroz sadržaje o čovjeku i njegovom odnosu prema prirodi, te izučavanjem životinjskog i biljnog svijeta u bližem okruženju.

Ovakav izbor nastavnog gradiva i njegovo strukturiranje osigurava povezanost društvenih i prirodnih pojava i proučavanje prirode u njenom jedinstvu sa različitim aspekata. U skladu s tim, potrebno je voditi računa i o međupredmetnoj korelaciji i planirati izradu zajedničkih školskih projekata.

Date teme treba razraditi kroz kontekst pojava i procesa koji su učenicima interesantni, uzimajući u obzir razvoj nauke, njenu primjenu i korištenje, te uticaj na društvo i okolinu i korištenjem metodologije aktivnog učenja. U smislu toga predloženi model može da posluži kao pomoć nastavniku.

<b>TEME</b>	<b>ZNANJE</b>	<b>SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE</b>	<b>VRIJEDNOSTI, STAVOVI, PONAŠANJE</b>	<b>AKTIVNOST UČENIKA</b>	<b>AKTIVNOST NASTAVNIKA (ORGANIZACIJA I METODE NASTAVE I UČENJA, OCJENJIVANJE)</b>
<b>1. PRIRODA I PRIRODNI PROCESI</b>  1.1. BILKEIŽIVOTINJE; ŽIVOTNEZAJEDNICE	Posjedovanje znanja o ljudima, biljkama i životinjama u različita godišnja doba; o promjenama u prirodi i prirodnim procesima na biljkama i životinjama u ljeto; o vrtu i radovima u vrtu tokom ljeta; no njivi i radovima na njivi u toku ljeta; o voćnjaku i vinogradu u toku ljeta; o voću i povrću koje dozrijeva u ljeto; žitaricama i industrijskim biljkama, njihovom uzgajaju i upotrebi razlikama između zeljastih i drvenastih biljaka; o životnim zajednicama; vrt, voćnjak, livada, šuma	Prepoznaju karakteristike ljeta, uočavaju promjene na biljnem i životinjskom svijetu u ljeto. Prave raliku između vrta, voćnjaka, vinograda i njive. Razlikuju voće od povrća. Prepoznaju žitarice prema zrnavlju. Razlikuje drvenaste od zeljastih biljaka Posmatraju, prepoznaju, zaključuju.	Pozitivan stav o školi. Svakodnevno ispunjavatnje školskih obaveza. Ponašanje u skladu sa kućnim redom i odjelenjskim pravilima. Razvijanje svijesti o pripadnosti školskoj zajednici. Svakom pravu prethode obaveze. Higijena nije obaveza samo pojedinaca, već briga svih članova škole.	Ispunjavanje domaćih zadataka. Saradnja, posmatranje, prikupljanje informacija, dogovaranje, diskutiranje, razmjena iskustava, predviđanje.  Sakupljanje materijala, sistematiziranje.	Planiranje, osmišljavanje igara i interaktivnog učenja. Komuniciranje sa učenicima/cama, diskutiranje. Upućivanje učenika na različite izvore znanja.  Uključivanje roditelja i drugih uposlenika u školi u realizaciju programskih sadržaja. Motiviranje učenika za rad.
1.2. ZNAČAJ BILJAKA ZA ISHRANU LJUDI	Učenici/ce znaju da ljudi uzgajaju različite biljne vrste; žitarice, voće, povrće, znaju njihov značaj za ishranu ljudi.  Posjeduju osnovna znanja o uzgoju cvijeća, o očuvanju šuma, te o tome da su biljke proizvođači kisika koji je neophodan za život ljudi i životinja. Znaju uzajamnu zavisnost ljudi, biljaka i životinja – razumiju i objašnjavaju lance ishrane	Učenici/ce su sposobni za jednostavnije radove u vrtu, voćnjaku i na njivi. Samostalano ili u saradnji sa drugima uzgajaju cvijeće u učionic i ne zagađuje životnu sredinu, brinu se da ona uvijek bude čista i zdrava. Definira lance ishrane.	Ispravan stav prema biljkama koje se upotrebljavaju u ishrani ljudi. Uzgoj i njegovanje jestivog bilja.	Sakupljanje, sistematiziranje, zaključivanje, izrada panoa. Pomaganje drugima.	Posmatranje i procjenjivanje. Osmišljavanje igara u učionici. Organizacija praktičnih vježbi . Saradnja sa roditeljima.
1.3. ZAVISNOST RADOVA LJUDI OD VREMENSKIH PROMJENA U PRIRODI	Učenici/ce posjeduju znanja o jeseni kao godišnjem dobu.  Znaju da se u jesen izvode radovi u vrtu, na njiv,i u voćnjaku i vinogradu. Da se u jesen vrši sjetva pšenice i još nekih biljnih kultura.  Posjeduju znanja o značaju voća i povrća kao izvora neophodnih sastojaka za zdravu ishranu ljudi, te o berbi voća i njegovom spremanju za zimu	Na osnovu posmatranja izvode logičke zaključke o jeseni, radovima u toku jeseni, promjenama na biljnem i životinjskom svijetu. Razlikuju voće od povrća po obliku i ukusu.	Samostalno ili uz pomoć drugih uzgajanje i briga o nekim vrstama jestivog bilja. Procjenjuje koje radove i zbog čega ljudi izvode u koje godišnje doba.	Učešće u radovima u okolini škole. Pomoć roditeljima. Posmatranje, izvođenje zaključaka, predviđanje.	Saradnja sa lokalnom zajednicom , korištenje njenih resursa za potrebe nastave. Procjenjivanje napretka učenika, podsticanje radoznalosti, mašte i razvoj kreativnosti.

1.4. ŽIVOTINJE; DOMAĆE I DIVLJE	<p>Imaju osnovna znanja o domaćim životinjama – znaju podjelu na krupne i sitne domaće životinje, o mладунčadima domaćih životinja i njihovim karakteristikama.</p> <p>Znaju da uzgoj domaćih životinja može biti nomadski i stajski.</p> <p>Prepoznaju i imenuju divlje životinje i njihovu mладунčad, znaju njihove karakteristike.</p>	<p>Razlikuju domaće od divljih životinja.</p> <p>Prikupljaju podatke, posmatraju, zaključuju, koriste dodatne izvore znanja.</p>	<p>Pozitivan stav o životinjama.</p> <p>Štiti životinje, svjestan je koristi koje pružaju divlje i domaće životinje</p>	<p>Posjeta farmi, posjeta seoskom domaćinstvu. Crtanje domaćih i divljih životinja.</p> <p>Izrada panoa.</p> <p>Ispunjavanje domaćih zadataka.</p>	<p>Pripremanje, organizacija posjeta seoskim domaćinstvima i farmama za uzgoj stoke.</p> <p>Izrada didaktičkim materijala.</p> <p>Posmatranje i praćenje napretka učenika.</p>
1.5. PTICE	<p>Posjeduju osnovna znanja o pticama u zavičaju i njihovim karakteristikama.</p>	<p>Razlikuju pojedine vrste ptica u zavičaju.</p> <p>Izvodu logičke zaključke o pticama, njihovom, životu, ishrani brizi za potomstvo.</p>	<p>Pozitivan stav o pticama. U toku zime pomaže pticama stanaricama.</p> <p>Ne uništava gnijezda ptica.</p>	<p>Posmatranje, zaključivanje.</p> <p>Izrada kućica za ptice.</p>	<p>Osmišljavanje situacija za interaktivno učenje.</p> <p>Organizacija izleta.</p> <p>Podsticanje razvoja radnih i navika.</p>
1.6. MEĐUSOBNA ZAVISNOST BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG SVIJETA	<p>Znaju da biljke i životinje zajedno čine živi svijet.</p> <p>Posjeduju osnovna znanja o životu svijetu i njegovim karakteristikama.</p> <p>Znaju da ishrana ljudi i životinja ovise jedna od druge, da biljni svijet ima važnu ulogu za ishranu ljudi i životinja</p> <p>Posjeduju znanja o vezi između biljaka i životinja.</p>	<p>Razlikuju biljni od životinjskog svijeta.</p> <p>Uočavaju promjene i životne procese kod biljaka i životinja.</p> <p>Upostavljaju logičke zaključke o uzajamnosti biljnog i životinjskog svijeta.</p>	<p>Svojim ponašanjem ne narušava sklad između biljnog i životinjskog svijeta.</p> <p>Svesnost o značaju očuvanja biljnog i životinjskog svijeta.</p>	<p>Posmatranje, bilježenje, prikupljanje, sistematiziranje prema zajedničkim osobinama.</p>	<p>Planiranje, pripremanje i podsticanje učenika na kreativan i istraživački rad.</p> <p>Predlaganje i rukovodenje školskim projektom.</p>
1.7. OBRADIVO I NEOBRADIVO ZEMLJIŠTE	<p>Znaju razlikovati plodno od neplodnog i obradivo od neobradivog tla.</p> <p>Imaju osnovna znanja o uticaju čovjeka na promjenu tla – od neobradivog do obradivog tla.</p>	<p>Prepoznaju plodno i neplodno tlo, obradivo i nobradivo tlo.</p> <p>Svojim aktivnostima neplodno tlo pretvaraju u plodno.</p> <p>Prikupljaju, sistematiziraju, zaključuju.</p>	<p>Ne zagađuje obradivo zemljište otpadom.</p> <p>Ukazivanje drugima na značaj obradivog zemljišta.</p> <p>Učešće u akcijama pošumljavanja goleti.</p>	<p>Učešće u akcijama pretvaranja manjih neobradivih u obradive površine.</p> <p>Posmatranje, bilježenja, zaključivanje.</p>	<p>Organiziranje malih radnih akcija, motiviranje učenika.</p>

1.8. RAVNICE I POLJA U ZAVIČAJU	Znaju posmatrati geografska obilježja zemljišta u zavičaju i da zelena boja na geografskoj karti predstavlja ravnice. Imenovati ravnice i polja u zavičaju. Posjeduje osnovna znanja o polju kao životnoj zajednici.	Uočavaju geografska obilježja zemljišta u zavičaju. Prema boji na geografskoj karti pronalaze ravnice i brda. Uspostavljaju logičke veze u životnoj zajednici polja.	Pozitivan stav i odnos prema prirodnim ljepotama naše domovine.	Posjeta ravnici ili polju u zavičaju, posmatranje, zaključivanje.	Planiranje, pripremanje, podsticanje, vodenje. Izrada edukativnih i didaktičkih materijala. Bilježenje, pomaganje, sistematiziranje. Saradnja sa lokalnom zajednicom i porodicom. Procjenjivanje postignuća.
1.9. POZNATE PLANINE U ZAVIČAJU	Imaju osnovna znanja o planinama, Znaju imenovati planine u zavičaju, Znaju da je planina životna zajednica.	Neposredno uočavaju i opisuju karakteristike planine. Posmatraju, bilježe, izvode zaključke. Uspostavljaju logičku vezu u životnoj zajednici planine.	Svjestan je prirodnih ljepota planina u zavičaju. Sa roditeljima ili sa razredom izvodi izlete u prirodu.	Posjeta najbližoj planini	Razvijanje interesovanja i poželjnih navika učenika. Praćenje zdravlja učenika. Motiviranje učenika na igre i sport.
1.10. ŠUME U ZAVIČAJU	Posjeduju osnovna znanja o vrstama šuma i vrstama drveća - bjelogorično (listopadno), crnogorično (zimzeleno). Posjeduju osnovna znanja o vrstama šuma i vrstama drveća - bjelogorično (listopadno), crnogorično (zimzeleno). Da je šuma – životna zajednica. Imaju znanja o značaju i očuvanju šuma, pošumljavanju, opasnosti od požara, iskorištavanju šuma.	Razlikuju crnogorično drveće od bjelogoričnog. Opisuju, navode karakteristike, prikupljaju, sistematiziraju, zaključuju. Uspostavljaju logičku vezu u životnoj zajednici šume. Prepoznaju opasnosti od požara, otklanjaju te opasnosti. Nabrajaju koristi od iskorištavanja šuma, vrše sadnju drveća u školskom dvorištu	Ispravan stav o šumskom bogatstvu domovine. Učestvovanje u akcijama pošumljavanja. Svjestan je značaja šuma za opstanak čovjeka i životinja.	Posjeta šumi u blizini škole, prikupljanje, posmatranje, zaključivanje.	Organizacija izleta u šumu. Razvijanje ljubavi prema prirodnim ljepotama BiH. Motiviranje, praćenje, procjenjivanje.
1.11. VODA	Imaju osnovna znanja o karakteristikama vode. Znaju razlikovati stajaće od tekućih voda. Posjeduju znanja o izvoru i toku rijeke, određivanju lijeve i desne obale, znaju šta je ušće. Znaju da život i zdravlje ljudi ovisi o vodi. Imaju osnovna znanja o životnoj zajednici vode. Znaju uočiti vode na geografskoj karti	Razlikuju čistu od zagadene vode, tekuću od stajaće. Posmatraju, zaključuju, izvode jednostavne oglede. Bez problema određuju lijevu i desnu obalu rijeke. Uspostavljaju logičke veze u životnoj zajednici voda. Na osnovu boje na geografskoj karti prepoznaju vode.	Svojim ponašanjem ne zagaduje čistu vodu. Učestvuje u akcijama uređenja izvora u prirodi.	Posmatranje i uočavanje karakteristika vode. Izvođenje ogleda sa vodom. Učešće u uređenju izvora. Čišćenje korita potoka ili rijeke. Štednja vode.	Organizacija i izvođenje različitih ogleda sa vodom. Priprema materijala. Pripremanje cjelokupnog nastavnog procesa. Organizacija uređenja izvora.

<b>2. VRIJEME I PROSTOR</b>	<p>Posjeduju osnovna znanja o glavnim i sporednim stranama svijeta. Znaju da se u prirodi može orijentirati pomoću kompasa i elemenata iz prirode (panj, mahovina, zvijezda Sjevernjača) i građevinskih objekata (crkve, džamije) te grobalja. Imaju znanja o stajalištu, vidiku i vidikovoj liniji.</p>	<p>Pomoću Sunca određuju glavne i sporedne strane svijeta. Znaju se orijentirati u prostoru pomoću kompasa i elemenata iz prirode (panj, mahovina, zvijezda Sjevernjača) i građevinskih objekata (crkve, džamije) te grobalja. Pojmove stajalište, vidik i vidikova linija koriste pravilno. Posmatraju, bilježe, prikupljaju, izvode zaključke.</p>	<p>Izgrađen pozitivan stav u pogledu orijentacije u prostoru.</p>	<p>Izlet u bližu okolinu škole. Orijentacija u prostoru; određivanje glavnih strana svijeta. Posmatranje, crtanje, zaključivanje.</p>	<p>Organizacija izlaska u prirodu. Podstrekavanje, praćenje, pomaganje.</p>
2.2. ORJENTACIJA U VREMENU	<p>Imaju osnovna znanja o prošlosti sadašnjosti i budućnosti. Znaju se orijentirati u vremenu, svjesni su pojmove sat, dijelovi sata, dan, dijelovi dana, sedmica, dana u sedmici, mjeseci i godine</p>	<p>Bez većih poteškoća se snalaze na kalendaru. Svjesni su trajanja kalendarske godine, mjeseca, dana...</p>	<p>Dnevni raspored rada sačinjava sam i pridržava se istog. Dan koristi za rad, a noć za odmor.</p>	<p>Bilježenje uočenih promjena u toku dana, sedmice, mjeseca, godine. Izvođenje zaključaka Izrada kalendara i modela sata.</p>	<p>Planiranje, pripremanje, podsticanje i rukovodjenje u istraživanju. Pomaganje učenicima u izradi kalendara, plakata i drugog obrazovnog materijala. Saradnja sa lokalnom zajednicom i porodicom. Planiranje, pripremanje, organiziranje. Praćenje, bilježenje, pomaganje.</p>
2.3. GODIŠNJA DOBA  (Kretanje tijela- veza između kretanja Zemlje, Sunca i dnevnog vremena)	<p>Posjeduju elementarna znanja o smjeni godišnjih doba. Zemlja se okreće oko svoje osovine (smjena dana i noći) i oko Sunca (smjena godišnjih doba). Dok se Zemlja jedanput okreće oko svoje ose prođe jedan dan i smijene se dan i noć</p>	<p>Prepoznaju godišnja doba na osnovu vremenskih prilika. odijevaju i obuvaju se u skladu sa vremenskim prilikama. Na osnovu posmatranja izvode ispravne zaključke.</p>	<p>Odjeva se u skladu sa godišnjim dobima.</p>	<p>Odijevanje i obuvanje u skladu sa godišnjim dobima.</p>	
2.4. PRAĆENJE VREMENSKIH PROMJENA; KALENDAR PRIRODE	<p>Imaju osnovna znanja o vremenskim promjenama i atmosferskim padavinama. Znaju se koristiti kalendarom prirode, raspoznavaju i pravilno koriste simbole.</p>	<p>Prate vremenske promjene i bilježe ih u kalendar prirode. Izvode zaključke na osnovu praćenja. Opisuju vremenske promjene. Samostalno vode zidni kalendar prirode.</p>	<p>Svjesnost o vremenskim promjenama i različitosti klime. Ispravno korištenje simbola za vođenje kalendar prirode.</p>	<p>Učešće u posmatranju vremenskih promjena, bilježenje. Izvođenje različitih ogleda sa vodom. Izvođenje zaključaka. Predviđanje.</p>	<p>Pripremanje i rukovodjenje izvođenja učeničkih istraživačkih ogleda / projekata. Ukazivanje na koristi i stete vremenskih promjena.</p>

<b>3. GEOGRAFSKA KARTA</b>  3.1. IZGLED UŽEG I ŠIREG ZAVIČAJA; RELJEFNA OBILJEŽJA (KANTONA SARAJEVO) 3.1.1. Ravnice i polja 3.1.2. Uzvišenja- planine 3.1.3. Rijeke	Da učenici znaju prepoznati udubljenja, uzvišenja i ravne dijelove zemljишta	Percipiraju prostor i skiciraju ga. Raspoznađu geografske karte. Raspoznađu reljef prema konfiguraciji zemljишta. Predstavljaju geografske elemente na geografskoj karti. Prepoznađu kartu užeg zavičaja. Izrađuju najjednostavnije geografske karte.	Pozitivan stav o geografskoj karti i njenom doprinosu u razvoju nauke.		Pripremanje, organizacija i realizacija nastave. Praćenji napretka učenika i procjena postignuća.
<b>4. DRUŠTVO</b>  4.1. NASELJA U ŠIREM ZAVIČAJU – (Kanton Sarajevo)	Posjeduju osnovna znanja o naseljima u užem i širem zavičaju i uočavaju ih na geografskoj karti. Razlikuju grad i selo, znaju tipove sela, razumiju život u gradu i na selu. Razumiju kulturu življenja i imaju osnovna znanja o očuvanju životne sredine.	Razlikuju privredne objekate i imenuju ih. Razlikuje različite grane privrede.	Ponaša se u skladu sa prilikama u kojima se nalazi. Cijeni urbanu i ruralnu sredinu pozitivno.	Posjeta selu – gradu. Posmatranje, ilustriranje.	Priprema i realizacija posjete selu – gradu.
4.2. PRIVREDA U ZAVIČAJU –	Učenici/ce imaju znanja o poljoprivredi, ratarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, uzgoju ljekovitog bilja, uzgoju industrijskih i krmnih biljaka. Posjeduju znanja o stočarstvu u užem i širem zavičaju, lovu i ribolovu. Znaju nabrojati tvornice (fabrike) i rudnike u zavičaju.	Razlikuju privredne objekate i imenuju ih. Razlikuje različite grane privrede.	Cijeni privredu u zavičaju i ima izgrađen stav o značaju privrede za razvoj društva uopće.	Posjete, posmatranje, razgovor, zaključivanje.	Organizacija nastave van učionice.
4.3. SAOBRAĆAJ U ŠIREM ZAVIČAJU	Razlikuju vrste saobraćaja i saobraćajnih sredstava. Razumiju učešće djece u saobraćaju na putu od kuće do škole, imaju znanja o saobraćajnoj povezanosti naselja u užem i širem zavičaju i to uočavaju na geografskoj karti. Pravilno se kreću putevima u naselju i van naselja.	Sposobni su kretati se putem u naselju i van naselja, odnosno putem koji ima trotoar i putem koji to nema. Koriste javni prevoz, prepoznađu saobraćajna sredstva.	U saobraćaju se ponaša u skladu sa propisima.	Učešće u saobraćaju u različitim situacijama. Učešće u saobraćajnim simulacionim igrama.	Osmišljavanje interakcijskih saobraćajnih igrica. Saobraćajne vježbe van učionice.
4.4. MOJA DOMOVINA BOSNA I HERCEGOVINA	Znaju granice Bosne i Hercegovine i prepoznađu državna obilježja Bosne i Hercegovine.	Prepoznađu državna obilježja; grbu, zastavu, himnu.	Pozitivan stav o Bosni i Hercegovini kao domovini.	Izrada državnih obilježja; grba i zastave. Sakupljanje slika i tekstova koji govore o našoj domovini. Izrada panoa.	Razvijanje ljubavi prema domovini.

4.5. PROŠLOST, SADAŠNOST, BUDUĆNOST	Razumiju pojam prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, imaju osnovna znanja za izradu trake vremena.	Određuju događaje iz prošlosti, sadašnjosti, planiraju budućnost.	Izgrađen pozitivan stav o prošlosti. Pravilno ponašanje. Ispravna predstava o budućnosti.	Razgovor, zaključivanje, računanje sa jedinicama za vrijeme. Izrada trake vremena.	Priprema materijala i vizuelnih sredstava za rad. Pomoć učenicima u samostalnom radu. Priprema materijala, interakcijskih igrica, pomoć učenicima u samostalnom i grupnom radu.
4.6. PRAZNICI	Znaju nabrojati vrste praznika (državni, vjerski, školski). Pripremaju i slave praznike u lokalnoj zajednici.	Razlikuju vrste praznika.	Slavi državne i druge praznike i ima pozitivan stav o praznicima.	Učešće u aktivnostima na obilježavanju praznika. Upućivanje čestitki. Organiziranje proslave rođendana.	Učešće u pripremi organizaciji proslave praznika.
5. HIGIJENA I ZDRAVLJE	Učenici/ce posjeduju znanja o jutarnjoj, dnevno, noćnoj i sedmičnoj higijeni. Znaju nabrojati i koristiti sredstva za održavanje lične higijene, znaju da nečistoća izaziva zarazne bolesti. Znaju koje su najčešće bolesti školske djece i kako se čuva zdravlje.	Održavaju ličnu higijenu i higijenu životnog prostora.	Pozitivan stav o ličnoj higijeni. Održava ličnu higijenu samostalno ili uz manju pomoć odraslih.	Samostalno održavanje lične higijene.	Stvaranje preduvjeta za održavanje lične higijene u školi.
5.1. LIČNA HIGIJENA – (BRINEMO O HIGIJENI)	Znaju održavati higijenu stambenog prostora i okoliša. Poštuju kućni red.	Održavaju higijenu stambenog prostora. Ispravno upotrebljavaju zajedničke prostorije u stanu i stambenoj zgradbi.	Pozitivan stav o higijeni stanovanja. Ponaša se u skladu sa kućnim redom, ima izgradene pozitivne stavove o kulturi stanovanja.	Održavanje higijene stambenog prostora, higijene zgrade (okoline kuće). Ponašanje u skladu sa kućnim redom.	Saradnja sa drugim učenicima, lokalnom zajednicom, kućnim savjetima.
5.2. HIGIJENA I KULTURA STANOVAJANJA	Znaju održavati higijenu stambenog prostora i okoliša. Poštuju kućni red.	Održavaju higijenu stambenog prostora. Ispravno upotrebljavaju zajedničke prostorije u stanu i stambenoj zgradbi.	Pozitivan stav o higijeni stanovanja. Ponaša se u skladu sa kućnim redom, ima izgradene pozitivne stavove o kulturi stanovanja.	Održavanje higijene stambenog prostora, higijene zgrade (okoline kuće). Ponašanje u skladu sa kućnim redom.	Saradnja sa drugim učenicima, lokalnom zajednicom, kućnim savjetima.
5.3. ZDRAVSTVENE USTANOVE	Razlikuju zdravstvene ustanove (ambulanta, dom zdravlja, poliklinika, bolnica). Znaju da je neophodna redovna posjeta zdravstvenim ustanovama.	Čuvaju vlastito zdravlje. Prepoznaju zdravstvene ustanove i oznake na zdravstvenim ustanovama.	Redovno ide u posjetu zdravstvenim ustanovama radi kontrole i očuvanja zdravlja.	Posjeta zdravstvenim ustanovama. Ragovor sa zdravstvenim radnicima.	Priprema i organizacija posjeta zdravstvenim ustanovama.
5.4. ZDRAVA ISHRANA	Posjeduju znanja o hrani biljnog i životinjskog porijekla, (raznovrsnost hrane). Reazumiju značaj ishrane ljudi.	Upotrebljavaju zdravu hrane. Samostalno postavljaju sto i pospremaju ga posloje objeda. Razlikuju zdravu od nezdrave hrane.	U ishrani koristi samo zdravu hranu.	Odabir i upotreba zdrave hrane. Sačinjavanje dnevног jelovnika. Postavljanje i pospremanje stola.	Prikupljanje određenih količina zdrave hrane, njena priprema i konzumiranje.
5.5. DUHAN, ALKOHOL I DROGA	Znaju da su duhan, alkohol i droga štetni za ljudsko zdravlje.	Prepoznaju lica u alkoholiziranom stanju.	Svjestan je štetnosti duhana, alkohola i droge i na to upozorava druge.	Posmatranje, zaključivanje. Izrada panoa.	Omogućavanje posmatranja, prikupljanje materijala, pomoć učenicima u samostalnom i grupnom radu.

5.6. ZDRAV OKOLIŠ	Znaju čuvati okoliš, znaju značaj čistog zraka i značaj boravka u prirodi za zdravlje.	Čuvaju zdrav okoliš. Prepoznaju znak za reciklažu na ambalaži. Razvrstavaju otpad i odlažu ga na za to predviđeno mjesto.	Svjestan je ekologije. Pozitivan stav o zdravom okolišu. Ponašanje u skladu sa zdravim okolišem	Aktivno učešće u eološkim aktivnostima odjeljenja, škole, zajednice.	Organizacija akcija očuvanja zdravog okoliša.
-------------------	--	---	---	--	---

\*Obrazloženje :-Nastavna jedinica : « Kretanje tijela-veza između kretanja Zemlje, Sunca i dnevnog vremena « se realizira u trećem razredu.  
 -Nastavna cjelina : » Skica okoline škole » se ne realizira u trećem razredu, nego će se realizirati u četvrtom razredu.

# **MUZIČKA/GLAZBENA KULTURA**

## **3. RAZRED**

**MUZIČKA /GLAZBENA KULTURA – III RAZRED**  
**(2 sata sedmično-70 sati godišnje )**

**CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRZOVNOG RADA**

PODRUČJA UČENJA	CILJEVI	OČEKIVANI REZULTATI/ISHODI UČENJA
ZNANJE	<p><b><u>Sticanje znanja o:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dalji rad na artikulaciji i intonaciji</li> <li>-Adekvatna upotreba gradacije u tempu (spor, umjeren, brz) i dinamici (p, mf, f); od soliste do hora/zbora</li> <li>-Adekvatna upotreba Orffovih muzičkih instrumenata uz pjevanje</li> <li>-Upoznavanje informativno orkestarskih instrumenata po grupama (gudački, duhački drveni i limeni, udaraljke),</li> <li>-Samostalno sviranje na melodijskim instrumentima (metalofon, ksilofon i melodika)</li> <li>- Sviranje kao pratnja pjevanju, izvođenje ritma brojalice, sviranje na osnovu partitura u slikama (sa simbolima),</li> <li>- Prepoznavanje odnosa po visini, trajanju, boji, dinamici i tempu</li> <li>- Izražavanje ritma, tempa i dinamike pokretom i plesom,</li> <li>- Prepoznaće i svjesno izvodi mjeru (2, 3 i 4-dijelnu-dobnu) i ritam brojalica</li> <li>- Upoznaje polovinku, cijelu notu i odgovarajuće pauze i razlikuje ih od četvrtinke i osminke kroz grafički prikaz i notni zapis.</li> </ul>	<p><b>Učenici bi trebali imati znanje i razumijevanje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Da zajedničko muziciranje treba vježbati i da lijepog muziciranja u horu nema bez tačnog pjevanja I uklapanja svakog pojedinaca,</li> <li>- Uočava i obrazlaže razlike između zvukova određene visine i adekvatno ih koristi u improvizaciji,</li> <li>- Da je sviranje na instrumentima potrebno vježbati da bi muziciranje u orkestru bilo skladno,</li> <li>- Da svaki instrument ima značajno mjesto u orkestru i da su odnosi među njima u sviranju i igri različiti,</li> <li>-O značaju i potrebi muzike u životu,</li> <li>- Poznaje i razumije osnovne muzičke pojmove (melodija, ritam, tempo dinamika...)</li> <li>-Razlikuje i pokazuje da razumije trajanje nota i odgovarajućih pauza ( polovinke i cijele note u odnosu na četvrtinke i osminke)</li> </ul>
SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE	<p><b><u>Razvijanje muzičke sposobnosti i vještine:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-uočavanja, saopštavljanja i bilježenja razlika u grafičkom i/ili notnom zapisu,</li> <li>-Kvalitetne interpretacije i prezentacije muziciranja</li> <li>-memoriranja muzičkih djela,</li> <li>- vrlo aktivne muzičke interakcije sa okruženjem (kroz pjevanje i sviranje, brojalice, muzičke igre, narodna kola, muzičko-scenske igre i improvizaciju)</li> <li>- samostalnog eksperimentisanja, u paru i kroz timski rad-komunikaciju,</li> <li>-sistematiziranja muzičkih znanja, samostalno i/ili u grupi</li> <li>- korištenja znanja u osmišljavanju ideja za kreativno ispoljavanje,</li> <li>- predviđanja rezultata u improvizaciji</li> <li>-Izražavanje doživljaja djela likovno, literarno i pokretom</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adekvatno koristiti prethodna muzička iskustva i muzičke termine,</li> <li>-Postavljati pitanja kad se nađe pred novim muzičkim zadatkom,</li> <li>- Koristiti određene kriterije za izvođenje i/ili procjenu slušanog djela, improvizaciju</li> <li>- Slobodnije iznositi svoje mišljenje i ideje i praviti poređenja ostvarenog,</li> <li>-Primjenjuje pravila muzičke igre,</li> <li>-Ispravljati svoje i ukazivati na greške drugih u muziciranju,</li> <li>- Samostalnije i originalnije improvizirati na instrumentima</li> </ul>

<b>VRIJEDNOSTI, STAVOVI, PONAŠANJE</b>	<p><b>Razvijanje pozitivnih vrijednosti i stavova:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Kontinuirano razvija samokritičnost -prema sebi kao pjevaču i sviraču, a u odnosu na druge,</li> <li>-muziciranju u grupi, razrednom horu i orkestru,</li> <li>-o značaju muzike u životu i potrebi učenja muziciranja kao cjeloživotnom procesu.</li> <li>-sve snažnije ispoljavanje dječje emocionalne i estetske osjetljivosti na kvalitet muzike</li> <li>-ispoljavanje intenzivne želje za bavljenjem muzikom</li> <li>-ispoljavanje interesa i ljubavi prema sadržajima muzičke baštine BiH</li> <li>- ispoljavanje pozitivnog odnosa prema djeci koja su članovi muzičke sekcije</li> <li>- Razvijanje trajnih interesa i ljubavi prema muzici kako bi ona postala trajna potreba djece,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sve veće samopouzdanje u pjevanju</li> <li>-Odgovornost za kvalitet muziciranja iskazuje riječima i zalaganjem</li> <li>- Korigira sebe i druge u skupnom muziciranju ( horu/zboru, orkestru)</li> <li>-Pokazuje da shvata i razlikuje kvalitet interpretacije;</li> <li>-Najkvalitetnije izvođenje nagrađuje aplauzom</li> <li>-Poštuje i cijeni mišljenja i stavove drugih</li> <li>-Uvida i objašnjava ulogu muzike u životu.</li> <li>-Traži često da sluša muziku i/ili pjeva i sam i sa drugom djecom, što ukazuje na narastanje ove potrebe učenika</li> <li>-Sa vidnim zadovoljstvom se uključuje i daje sve samostalniji doprinos u interakciji (projekti, koncerti, jubileji)</li> <li>- Iskazuje sve veću želju i potrebu za posjećivanjem koncerata.</li> <li>-Uključuje se u muzičke sekcije</li> </ul>
--	---	--

## STRUKTURA SADRŽAJA

- I PJEVANJE I SVIRANJE**
- II MUZIČKE/GLAZBENE IGRE**
- III BROJALICE**
- IV SLUŠANJE MUZIKE**
- V DJEČIJE STVARALAŠTVO**

## DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE

U trećem razredu nadalje raditi na ostvarivanju postavljenih muzičkih odgojno-obrazovnih ciljeva kroz navedene programske sadržaje, polazeći od nivoa postignuća svakog pojedinog učenika.

**Pjevanjem i sviranjem** treba obraditi najmanje **15 pjesama** u toku školske godine Predložene pjesme odgovaraju opsegu dječijeg glasa, a po sadržaju i karakteru su interesantne i bliske djeci u trećem razredu. Nakon doživljaja pjesme u izvođenju nastavnika ili sa CD-a, djeca je uče pjevajući uz nastavnika, u cjelini odnosno po strofama, uz pratnju melodijskog instrumenta (klavir, sintisajzer, gitara). Praćenjem i analizom notnog zapisa u udžbeniku, učenici će pored četvrtinke i osminke u drugom razredu upoznati i polovinku i cijelu notu i odgovarajuće pauze, biti sposobni da prepoznaju i izvode mjeru (2, 3 i 4-dijelnu) tempo i dinamiku (tri oznake), te pjesmu tačno interpretiraju. Kreativnost u ovoj oblasti ispoljavat će se kroz učešće u izradi pratnje i aranžmana, te sviranju na Orffovim ritmičkim i melodijskim instrumentima.

U toku školske godine učenici treba da nauče najmanje **10 muzičkih igara** koje uključuju pokret. Pjesme i u ovom razredu imaju različit sadržaj koji, pored ostalog podržava život u prirodi i razne radove, tradicionalne narodne običaje i drugo. Igre i narodna kola, pomažu i tjelesnom odgoju i upoznavanju narodne muzičke tradicije, jer se sastoje iz osnovnih pokreta: hodanje, poskakivanje s plesnim elementima, te raznih kretnji ruku, pljeskanje, tapkanje, okreti. U takvim slučajevima, koreografije okretnih igara i narodnih kola iz različitih krajeva svih naroda i narodnosti, mogu imati utvrđene figure i kretnje.

U trećem razredu treba naučiti **12 brojalica** u toku školske godine. Brojalice, koje su dječija igra, a istovremeno i dječije tradicionalno stvaralaštvo, imaju u ovom razredu veoma različit sadržaj, složeniji ritam i metriku, pa su u razvoju muzikalnosti djeteta ove dobi od izuzetnog značaja. Nastavnik u trećem razredu treba posvetiti posebnu pažnju organiziranju maštovitih načina njihove interpretacije sa i bez sviranja na instrumentima, poštujući i dječije prijedloge jer je ona dio njihove drage svakodnevne igre.

**Slušanje** pruža obilje mogućnosti za upoznavanje muzičke umjetnosti i muzičke literature iz svijeta. Zato u trećem razredu treba upoznati **najmanje 15 kompozicija**, sa težištem na umjetničko-doživljajnoj komponenti, sa ciljem da pozitivni interesi i stavovi prema muzičkim vrednotama budu sve jasnije izraženi. Nakon doživljaja muzike, usvajanje muzičkih pojmoveva koji su apstraktni djeci ovog uzrasta, treba da se odvija postupno i nenametljivo, bez pretjeranog opterećenja muzičkom terminologijom. Slušanjem treba upoznati informativno orkestarske instrumente po grupama. I nadalje podsticati djecu da svoje zapažanje i doživljaje izraže opisno ili likovno, kao i pokretom jer se time podstiče njihova kreativnost.

U oblasti **dječijeg stvaralaštva** učenike treba uputiti na samostalnije praćenje pjevanja, sigurniju i slobodniju individualnu improvizaciju, komunikaciju putem dijaloga: u paru, te grupnu i kolektivnu. Potsticati i pratiti nivo učešća u muziciranju: po zadatku, samoinicijativno, sve češće i sa zadovoljstvom i sve većim interesom. Podsticati djecu da izmisljaju priče ili naslikaju seriju slika koje će sami samoinicijativno i mnogo samostalnije uz pomoć instrumenata »oživjeti«. U trećem razredu moguće je uraditi nekoliko muzičkih dramatizacija, uz korištenje Orffovog dječijeg instrumentarija, priručnih i improvizovanih instrumenata, sa naglaskom na originalnost, i raznovrsnost dječijih rješenja

U središtu nastavnikovog interesa treba da bude korigiranje i otklanjanje problema koje dijete ima, razvoj opsega dječijeg glasa, poboljšanje kvaliteta pjevanja, tačnosti intonacije i opsega muzičke memorije. Treba nadalje raditi na razvoju osjećaja za ritam i metrike kroz brojalice i muzičke/glazbene igre, upoznavanju notnih znakova kroz svjesno pronalaženje razlika u trajanjima prikazanim u notnom zapisu. Učiti i podsticati djecu da sa sve većom tačnošću zapažaju i određuju tempo, dinamiku, formu kompozicije, izvođače i sastave,

muzičke instrumente orkestra po grupama, vrste glasova u horu Razlike među učenicima bit će u skladu s razlikama u samom startu i dinamici napredovanja u usvajanju znanja i vještina, te razvoju muzičkih sposobnosti tokom godine. Muzički sadržaji u sebi imaju sve elemente koji prirodno pomažu i podržavaju savlađivanje i ostalih sadržaja ovog razreda, pa je i korelacija sa drugim predmetima sasvim prirodna.

***Obrazloženje:***

***Pjesme „Djeca rastu“ i „Mrav“ realizirati u III razredu***  
***Muzičku igru „Sage se mlada do zemlje“ realizirati u III razredu***

***Muzička igra koja se ne realizira u III razredu je:***

***„U ovom dvoru bijelom“ (zbog složenosti sadržaja realizirati je u IV razredu).***

***Brojalica „Pipalica pipa“ se ne realizira u III razredu (realizirati je u V razredu).***

***Kompozicija koja se ne realizira u III razredu:***

***„Bumbarov let“ (dio je programa I razreda, te se u III razredu ne realizira).***

SADRŽAJ	ZNANJE I RAZUMIJEVANJE	SPOSOBNOSTI	VRIJEDNOSTI, STAVOVI, PONAŠANJE	AKTIVNOSTI UČENIKA	AKTIVNOSTI NASTAVNIKA (organizacija i metode nastave i učenja, ocjenjivanje)
<b>I PJEVANJE I SVIRANJE</b> Izbor: 1. Maestral (Josip Stamac) 2. Vrste kiše (Damir Pjanic) 3. Proljećna pjesma (Staniša Korunović) 4. Šala, šalica (Ajka Kolaković) 5. Svetmiras (Refik Hodžić) 6. Zaplovi barka (kanon) (Zlatko Grgošević) 7. Zekini jadi (Alfi Kabiljo) 8. Trčimo za suncem (Refik Hodžić-stihovi Nasiba Kapidžić-Hadžić) 9. Igrajmo se svi (Melisa Salihović-Ibrahimbegović) 10. Reci Bosno ljubavi (Asim Horozić) 11. Tri ciklame (Refik Hodžić-stihovi Nasiba Kapidžić-Hadžić) 12. Čestitka majčici (Josip Kaplan) 13. Kad se male ruke slože (Arsen Dedić) 14. Kišobran za dvoje (Đelo Jusić) 15. Želim (Nino Pršeš, stihovi Sanela Pršeš) 16. Zelen lišće goru kiti, narodna 17. Kad ja podoh na Bentbašu, narodna 18. Majka Smaju pod đulom rodila (Mostar)- uspavanka 19. Spavaj, zlato, san te prevario (Kozarac) 20. Djeca rastu, Asim Horozić 21. Mrav (A. Vučer)	-Ima veliki fond pjesmica, brojalica i muzičkih igara. -Prihvata korekcije i poštuje pravila pjevanja (intonacija, artikulacija, diktacija) koja dovode do kvalitetnijeg skupnog muziciranja -Raspoznaje pojedine muzičke znakove u notnom zapisu (dinamika, tempo) note i pauze po trajanju , -Razlikuje i pronalazi osminke, četvrtinke i upoređuje ih sa polovinkama i cijelim notama i njihovim pauzama, - Imenuje i korigira greške u pjevanju i sviranju. -Poznaje i objašnjava oznake za dinamiku (p, mf, f) i koristi ih u igri. -Pronalazi i objašnjava tri oznake za tempo (spor, umjeran, brz) - Prihvata korekcije i shvata njihovu svrhu -kvalitet muziciranja u razredu. - Samostalnije pjeva i svira Orffove instrumente i ima više povjerenja u sebe.	- Razvija osjet za mjeru (dvo, tro i četverodijelnu), tezu i arzu, ritam(duge i kratke slogove), tempo i dinamiku - Upoređuje i koriguje vlastito pjevanje i sviranje u odnosu na druge - Samostalno snalaženje i istraživanje u sviranju kao pratnji pjesmi. -Kad osjeti da mu treba traži, prihvata i pruža pomoći, te saraduje sa drugima. -Zna mogućnosti i adekvatno koristi Orffove instrumente i kombinuje ih sa priručnim. - Muzicira samoinicijativno i bez podsticaja. -Pokazuje visok nivo spretnosti u sviranju i improvizaciji	-Vidljivo se trudi da svoje muiziciranje usaglasi sa grupom i kolektivom. - Često pjeva i svira jer uviđa da treba vježbati ako se želi postići kvalitet -Procjenjuje sebe u odnosu na druge - Ima pozitivnu sliku i razvija svijest o značaju svakog pojedinca u horu - Jasna mu je potreba uklapanja svog glasa u hor/zbor da doprinese boljem zvučanju. - Svijseno obavlja muzičke zadatke, razumije obaveze i potrebu ispunjavanja, (kao pojedinac ili dio grupe) -Čuva i održava instrumenate i pokazuje pozitivne stavove i vrijednosti prema muzici	-Redovno učešće u pjevanju i sviranju: nastava, priredbe, izleti, kuća -Komunikacija i interakcija u muziciranju (improvizaciji) -Ponašanje u skladu sa pravilima muzičke igre -Stalna briga i čuvanje školskih muzičkih instrumenata, -Samostalna izrada vlastitih improvizovanih instrumenata -Upotreba instrumenata u skladu sa zadacima pjesme. - Pokazuje da muziku doživljava i cjeni kroz svoje ponašanje i učestalo muziciranje	-Planira i osmišljava muzičke igre kao podsticaj za učenje -Organizira pjevanje i sviranje u interakciji i učenje u školi, u porodici, -Stalno komunicira sa djecom i upućuje ih na izvore znanja. - Nenametljivo rukovodi sa aktivnostima i motivise rad učenika - Aktivnim uključenjem u zajednički rad pomaže deci u kolektivnom, grupnom i individualnom muziciranju. -Prati i procjenjuje njihova individualna postignuća, u poređenju sa rezultatima u drugom razredu.

<b>II MUZIČKE/GLAZBENE IGRE</b> 1. Brzovav (telegram) Vladimir Tomerlin 2. Golubovi 3. Izgubljeno pile (Vl. Tomerlin) 4. Ljetna pjesma 5. Grličica proso brala, narodna za zabavljanje 6. I mi znamo svirati (G. Odžak, Kupres) 7. Dvi se babe vozale (Guča Gora-Travnik) 8. Poskakuša, (Centralna Bosna) 9. Roma, (Polog i okolica Mostara) narodno kolo 10. Treskavica okolo (Sarajevo i okolica), narodno kolo 11. U ovom dvoru bijelom, (Livno)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Pokretom prati ritam pjesmice odnosno izvodi zadatu koreografiju.</li> <li>-Primjenjuje ranije znanje na novu igru</li> <li>-Pamti i imenuje pojedine pjesme, igre i kola</li> <li>-Ispravno primjenjuje pravila muzičke igre.</li> <li>-Pravilno izvodi igru odnosno kolo.</li> <li>-Prepoznaje pojedine tradicionalne nošnje.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sigurno i samostalno pjeva i igra</li> <li>-Pokretima opisuje događaje u prirodi (život u prirodi, radovi, narodni običaji)</li> <li>-Izvodi zadane pokrete bez pomoći</li> <li>-Predlaže i nove pokrete koji su adekvatni</li> <li>-Mnogo samostalnije igra u kolu i usvaja ih sa više sigurnosti</li> <li>- Samostalnije zražava kretnjama ono šta muzika sugerise</li> <li>- Veći sjećaj za mjeru, ritam i izražavanje kroz muzičko djelo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Shvatanje značaja pokreta u plesu i kolu</li> <li>-Razvijanje svijesti o kolima kao tradicionalnom muzičkom stvaralaštvu BiH sa utvrđenim pravilima (koreografija)</li> <li>-Podsticanje kreativnosti igrom, pokretom i pjevanjem.</li> <li>- Slobodno i organizovano kretanje u prostoru</li> <li>- Razvijanje svijesti o kulturi ponašanja na koncertima i nastupima folklornih ansambala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Odabiranje prikladne igre u učionici.</li> <li>- Predlaganje muzičke igre za priredbe</li> <li>-Praktičan rad: zajedničko i pojedinačno izvođenje pokreta uz pjevanje, na raznim mjestima (u razredu, u dvorištu, vrtu, na izletu), -Uključenje u modeliranje narodnih nošnji ( prema originalu ili slikama)</li> <li>- Izrada nošnji od različitih materijala u učionici,</li> <li>-Crtanje (slikanje) narodnih nošnji,</li> <li>-Rasprale o ponašanju u situacijama na koncertu,</li> <li>- Učlanjenje u ritmičku i/ili folkloru sekciju</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Posmatra i prati učenika u radu</li> <li>-Osmišljava, priprema i organizira igre posebno tradicionalne u učionici</li> <li>-Vodi aktivnosti, demonstrira i usmjerava u pravcu interesa i mogućnosti djece</li> <li>-Stimuliše ih i direktnim učešćem u igrama i kolu,</li> <li>-Upućuje, pomaže, pokazuje simulacije na kompjuteru</li> <li>-Saraduje sa roditeljima i uključuje ih u rad</li> <li>-U skladu sa mogućnostima organizira praktične vježbe i odlazak na probu u KUD.</li> </ul>
<b>III BROJALICE</b> <b>Izbor :</b> 1. En, den, dore 2. Patka patku pojela 3. Kiša, kiša 4. Jabučice crvena 5. Tike, tike tačke 6. Jedna mačka živa 7. Jedna kola žuta 8. Hajd izadi medvjede 9. Boc, boc iglicama 10. Mijau, mijau, mačka 11. Ide kolo naokolo 12. Jeden dodan, dimi, disi (Sarajevo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Razumije i izvodi brojalicu prema zadatku precizno i tačno</li> <li>-Izvodi ogovarajuće pokrete u mjeri i ritmu na razne načine</li> <li>- Svira pravilno ritam na ritmičkom instrumentu po uzoru i na osnovu vlastitih ideja</li> <li>-Pokreti su precizni i tačni</li> <li>-Po sjećanju izvodi veći broj ranije obrađenih brojalica</li> <li>-Izgovaranjem i gledanjem u notni zapis određuje duge i kratke note (slogove teksta)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prema sloganima riječi brojalice, upoređuje note i trajanja</li> <li>-uočava sličnosti i razlike, kroz posmatranje i razgovor</li> <li>-Prepoznavanje ranije naučene brojalice na osnovu ritma bez teksta (zagonetka)</li> <li>- Tačno izvodi mjeru i ritam skandiranjem, odbrovavanjem rukom, koraćanjem u koloni</li> <li>-Samostalno izvodi ritam sviranjem na instrumentima, Poigrava se s brojalicom, predlaže i izvodi pratnju, kombinuje instrumente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Positivno vrednuje brojalicu kao maštovitu igru i komunikaciju, koja razvija osjećaj pripadnosti grupi</li> <li>- Pamti i donosi u razred nove brojalice i izmišlja nove zajedničke igre</li> <li>-Uključuje se u izvođenje sa vidnim zadovoljstvom i raduje novim iskustvima</li> <li>-Uči druge izvođenju ritma na instrumentima</li> <li>- Kroz kreativne načine ritmičkog izražavanja jača samosvijest</li> <li>-Shvata da je orkestar - muzički uređena zajednica koja svira prema pravilima i znaku dirigenta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pronalaženje i zapisivanje brojalica, sortiranje i izvođenje zaključaka</li> <li>-Dopunjavanje zidnog panoa novim zapisima</li> <li>-Izvođenje zapisa na originalnim i napravljenim instrumentima</li> <li>-Dopunjavanje razredne izložbe-stalna postavka</li> <li>-Osmišljava maštovite igre sa dječnjim instrumenatima,</li> <li>- Crtanje i fotografisanje instrumenata –doprinos prezentaciji</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomaže, upućuje koordiniran rad –rukovodi po potrebi</li> <li>-Osmišljava prigodne muzičke igre za interaktivno učenje</li> <li>-Usmjerava aktivnosti učenika,</li> <li>-Pokazuje i demonstrira izvođenje i sviranje</li> <li>-Procjenjuje interesovanja i napredak učenika,</li> <li>-Razvija kreativnost, dječije radne i kulturne navike</li> </ul>

<p><b>IV SLUŠANJE MUZIKE</b></p> <p>Izbor :</p> <p>1. Menuet (L. Bocherini)</p> <p>2. Gle igre li krasne, iz opere «Čarobna frula» (W. A. Mozart)</p> <p>3. Želja (F. Chopin)</p> <p>4. Divlji jahač (R. Schumann)</p> <p>5. Sanjarenje (R. Schumann)</p> <p>6. Čežnja za proljećem (W. A. Mozart)</p> <p>7. Ptičja tuga (L.v. Beethoven)</p> <p>8. Proljeće (I stav) iz Četiri godišnja doba, A. Vivaldi</p> <p>9. Magarac i Pijanist iz Karnevala životinja (C. Saint –Saens)</p> <p>10. Valcer cvijeća, iz baleta «Krkco Oraščić », (P. I. Čajkovski)</p> <p>11. Zeko i potočić (Branko Mihaljević)</p> <p>12. Da se pita dijete (Nino Pršeš, stihovi Sanela Pršeš)</p> <p>13. Sa unukom Janom (Avdo Smailović)</p> <p>14. Vrteška (Milan Prebanda)</p> <p>15. Vrapci i strašila (Vlado Milošević)</p> <p>16. "Aska i vuk", - odlomci iz opere (Asim Horozić)</p> <p>17. Djevojka viče iz tanka grla, narodna, (Rešad Arnautović -obrada za dvoglasni ženski hor)</p>	<p>- Ima veći fond djela koja prepoznaje prilikom slušanja</p> <p>-Prepoznaće i saopštava ime kompozitora</p> <p>-Prepoznaće orkestarske instrumente po grupama (gudački, duhački drveni i limeni, udaraljke)</p> <p>-Razlikuje izvođačke sastave (orkestar, solista, hor, horski glasovi, dječiji hor)</p> <p>-Prepoznaće instrumente predstavnike grupe (flauta, truba, violončelo, klarinet harfa, gitara, bubanj, doboš)</p> <p>-Prepoznaće vokalno, instrumentalno i vokalno-instrumentalno izvođenje</p> <p>-Prepoznaće narodnu muzičku tradiciju</p> <p>-Poznaje i pamti imena bh. kompozitora</p>	<p>-Slušajući brzo pamti i pjevući melodiju,</p> <p>-Tačno uočava, razlikuje, upoređuje, izvodi zaključke o slušanom djelu</p> <p>- Brzo uočava i saopštava izvođača djela</p> <p>-Samostalno određuje karakter kompozicije</p> <p>-Tačno određuje jačinu (glasnoću), tempo i druge karakteristike djela</p> <p>- Razlikuje i poznaje pojedine instrumente i vizuelno i auditivno</p> <p>-Sposoban je za praćenje jednostavnog notnog zapisa i primjenu termina, (ritam, melodija, legato, staccato)</p> <p>-Prilikom slušanja muzike, posebno na koncertu, poštuje pravila ponašanja.</p>	<p>- Izražava ugodnost i utiske o slušanom djelu</p> <p>-Razgovora o osjećaju ugodnosti i opuštanja,</p> <p>- Često traži da se djelo ponovno sluša.</p> <p>-Komentariše osobine djela, saopštava zašto mu se dopada ili ne dopada.</p> <p>-Vidljivo pokazuje pozitivne navike i potrebu za muzikom</p> <p>-Riječima i odnosom pokazuje da cijeni muziku, izvođače i kompozitore</p> <p>- Traži da ih vidi uživo na koncertima</p> <p>-Pokazuje kulturu ponašanja kad sluša izvođenje i na koncertu</p> <p>-Pljeskanjem drugarima i na koncertu pokazuje pozitivno ponašanje prema djelima i muzičkim umjetnicima</p> <p>-Pokazuje razvoj svijesti o značaju muzike u porodici, školi i okolini</p> <p>- Razgovorom o muzici u okolini, ispoljava svoje stavove i potrebe za l</p>	<p>-Istraživanje medija o odgovarajućim djelima</p> <p>- U knjigama i štampi pronalaze i prikupljaju slike kompozitora i muzičkih instrumenata (simfonijski orkestar)</p> <p>-Pronalaze i prikupljaju slike tradicionalnih narodnih instrumenata i nošnji naroda BiH</p> <p>-Izrađuju zidne pane sa tematskim sadržajima</p> <p>-Pronalaze i prikupljaju tradicionalne instrumente iz kraja gdje je škola</p> <p>-Posjeta koncertima u osnovnoj muzičkoj školi</p> <p>-Pravljenje zajedničke makete koncertnog podijuma</p> <p>-Pravljenje preglednog panoa na koji se dodaju slike instrumenata koje su upoznali, što ih motiviše na učenje</p> <p>-Posjeta najznačajnijim kulturnim objektima u mjestu.</p>	<p>-Osmišjava i realizuje simulacione igre za djecu,</p> <p>-Priprema i vodi djecu kroz aktivnosti dijaloga i interakcije</p> <p>-Pomoći učenicima u samostalnom i grupnom radu.</p> <p>-Ospozobljava ih za uočavanje i bilježenje,</p> <p>- Upućuje i podstiče na prikupljanje materijala</p> <p>-Ukazuje na adekvatan način izrade preglednih zidnih kalendara sa terminima koncerata.</p> <p>-Planira termine za posjete kulturnim ustanovama i bilježi ih na kalendaru</p> <p>-Osmišjava i obavlja temeljitu pripremu učenika za izlaska iz škole i posjete koncertu i kulturnim ustanovama (ponašanje, oblačenje)</p>
--	---	--	--	---	--

<b>V DJEĆIJE STVARALAŠTVO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izmišljanje novih pjesmica na zadani ili novi tekst</li> <li>- Slobodnija improvizacija na Orffovim instrumentima,</li> <li>- Improvizacija pokreta u ritmu i plesu</li> <li>- Plesna dramatizacija,</li> <li>- Literarno i /ili likovno izražavanje doživljaja muzike</li> <li>- Osmišljavanje više novih muzičkih igrokaza</li> <li>- Posjeta koncertu u mjestu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Samostalno spontano dovrši započetu pjesmu pjevanjem ili sviranjem</li> <li>- Samostalno istražuje instrument i na njemu improvizira</li> <li>- Pravi varijacije na zadanu temu</li> <li>- Spontano na muziku progovara pokretom, likovno ili literarno</li> <li>- Na podsticaj ali i spontano daje svoje ideje za rad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Samostalno smišlja, upoređuje, dodaje, mijenja</li> <li>- Izražava razne ritmove iz života instrumentima.</li> <li>- Pravi improvizaciju ritmičke pratnje pjesmi</li> <li>- Stvara kombinacijom riječi, instrumenata, pokreta i likovnim izrazom.</li> <li>- Bez vanjskog podsticaja sam predlaže ideje i uključuje se u rad.</li> <li>- Predlaze instrumente za dočaravanje likova u igrokazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Željom za muziciranjem pokazuje pravilan odnos prema muzici</li> <li>- Sigurnije i samostalnije praćenje pjevanja</li> <li>- Saopštava interes i želju za njihovim kombinovanjem,</li> <li>- Slobodnija improvizacija kolektivna, grupna, u paru (dijalogom), individualna</li> <li>- Učešće sa zadovoljstvom u muzičkim igrokazima svog razreda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pronalaženje priča i bajki čiji se likovi mogu muzikom „ozvučiti“.</li> <li>- Dogovaranje o improvizaciji koja omogućava neverbalnu komunikaciju i socijalizaciju.</li> <li>- Izvođenjemuzičkog igrokaza</li> <li>-Uz kombinaciju pojedinaca - likova i kolektiva</li> <li>-Komunikacija kroz muziku i kooperacija u radu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Priprema, rukovodi i razvija interes učenika prema muzici svojim odnosom i stavovima.</li> <li>- Planira aktivnosti i muzičke sadržaje u korelaciji sa ostalim umjetničkim i drugim odgojnim područjima</li> <li>- Posjete koncertima, priredbama -saradnja sa lokalnom zajednicom</li> <li>- Procjenjuje učenička postignuća, podstiče kreativnost</li> </ul>
-----------------------------------	--	--	--	--	---	---

# **LIKOVNA KULTURA**

## **3. RAZRED**

## **LIKOVNA KULTURA – III RAZRED**

**(dva sata sedmično - 70 sati godišnje)**

<b>CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA</b>			
<b>PROGRAMSKI SADRŽAJI</b>		<b>ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI I ZADACI</b>	
<b>TEMATSKE CJELINE/OBLASTI</b>	<b>MOTIVI I TEHNIKE</b>	<b>OBRAZOVNI CILJEVI</b>	<b>ODGOJNI I SOCIJALIZIRAJUĆI CILJEVI</b>
<b>1. TAČKA I LINIJA</b>  Vizuelno-likovni sadržaji - Vizuelno opažanje i doživljaj obrisne /konturne/ i strukturne crte/linije na likovnim djelima - Razvijanje početne osjetljivosti za kontraste crta/linija: ravne-zakrivljene, meke-tvrde, otvorene-zatvorene i funkciju linije-crte kroz spontano izražavanje i stvaranje - Crta/linija kao element navedenih sadržaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iz djetetovog okruženja: ljudi, životinje, biljke, pojave u prirodi, objekti, prostori</li> <li>- Iz sadržaja drugih predmeta /korelacija sa drugim predmetima/: maternjeg jezika /priča, bajka, pjesma, poslovica...../, MO, matematike, istorije/historije, muzičke i tjelesne kulture, BiH kulturne baštine ...</li> <li>- Iz kulturne tradicije i narodnih običaja: praznici, značajni datumi, etnografsko nasljeđe</li> <li>- Izuzetna djela domaće, evropske i svjetske likovne umjetnosti</li> <li>- Tačka i crta/linija kao samostalni likovni elementi sa svim svojim karakteristikama i kompozici-onim odnosima u vizuelno-likovnim sadržajima</li> <li>- Iz oblasti nevizuelnog: emocije, čula, muzika,..</li> <li>- Olovka, tuš i drvce, tuš i kist, lavirani tuš, flomasteri /crni ili tamni/</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uočiti u neposred-nom djetetovom okruženju i uporediti na svojim i umjetničkim radovima obrisne /konturne/ i strukturne crte/linije i moći se izražavati tim linijama</li> <li>- Uočiti, razumjeti i moći predstaviti kon-traste crta/linija: ravne-zakrivljene, me-ke-tvrde, otvorene-zatvorene; i funkciju linije-crte kroz spon-tano izražavanje i stva-ranje i korištenje materijala /likovno-tehničkih sredstava/ i crtačkih tehnika</li> <li>- Usvojeni pojmovi za oblast crtanje: obris, građa, tekstura, kontrast linija/crta, meka crta, tvrd crta, otvorena crta, zatvore-na crta</li> <li>- Linija kao element navedenih sadržaja</li> <li>- Linija kao samostalni likovni element</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Razvijanje kod učenika senzornih, misaonih, manipulativnih, izražajnih i praktičkih sposobnosti</li> <li>- Formiranje stavova i odnosa prema vrijednostima, očuvanje kulturne baštine i prirodne okoline</li> <li>- Pozitivan odnos prema radu: urednost, inicijativa, samostalnost, angažovanost, spremnost za sa-radnju i timski rad</li> <li>- Razvijanje humanosti, solidarnosti, drugarstva; jačanje i bogaćenje emocija</li> <li>- Razvijanje sposobnosti posmatranja, uočavanja, zaključivanja, snalažljivosti, kreativnosti, konkretnog i apstraktnog mišljenja i mašte, orientacija u vremenu i prostoru</li> </ul>
<b>2. BOJA</b>  - Vizuelno-likovni sadržaji  Vizuelno opažanje i doživljavanje lokalnih hroma-tskeh i ahromatskih boja u okruženju i na likovnim djelima - Razvijanje početne osjetljivosti za 1. kontraste boja /kontrast toplo-hladno, kontrast bo-je prema boji, kontrast svijetlotamno/ 2. kontrast hromatskih i ahromatskih boja kroz	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vodene boje, gvaš, tempera, kolaž, pastel, fleomasteri u boji /za manje formate radova/</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uočiti, razumjeti i moći predstaviti boje u djetetovoj okolini i na umjetničkim djelima</li> <li>- Razumjeti i moći predstaviti boju kroz spontano izražavanje i stvaranje i korištenje materijala /likovno-tehničkih sredstava/ i slikarskih tehnika</li> <li>- Usvojeni pojmovi za oblast slikanje: boja, slika, slikati, slikar, imena boja, osnovne boje, izvedene boje, hromatski i ahromatski tonovi boja, mehaničko miješanje boja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Razvijanje sposobnosti dovođenja u sklad linije, boje i oblika, njihova praktična primjena u odijevanju, uređenje životnog prostora, izrada čestitki, ukrasnih predmeta, nakita....</li> <li>- Razvijanje sposobnosti predstavljanja sadržaja; pjesme, priče, događaja, pojava u prirodi, emocija i sl. kroz likovni izraz</li> </ul>

spontano likovno izražavanje i stvaranje - Boja kao samostalni likovni elemenat u navede-nim likovnim sadržajima		- Boja kao samostalni likovni element	
<b>3. PLOHA</b>  Vizuelno-likovni sadržaji - Rad na daljem razvijanju senzibiliteta prema razli-kama između svijetlih i tamnih, velikih i malih površina u dječijem okru-ženju i na umjetničkim djelima /grafikama/ -Razvijanje osjetljivosti prema vizuelnim grafičkim odnosima - Razvijanje početne osje-tljivosti za grafiku kroz spontano izražavanje i stvaranje - Svijetle i tamne površine kao elemenat izražavanja		- Papir grafika /izrada šablona od papira/, otiski-vanje predmeta različitih struktura, otiskivanje razli-čitih odnosa boja, višeboj-na monotipija  - Uočiti, razumjeti i moći predstaviti razlike između svijetlih i tamnih površina u djetetovoj okolini i na radovima - Razvijanje senzibiliteta prema grafičkom izrazu kroz spontano izražavanje i stvaranje - Usvojeni pojmovi za oblast ploha /grafika: crno-bijelo /ahromatski kontrast svijetlo-tamno/, kontrast boje prema boji /hromatski kontrast svijetlo-tamno / obojena grafika, šablon /matrica za preslikavanje/, grafički otisak, višebojna monotipija -Svijetle i tamne površine kao elemenat izražavanja	
<b>4. POVRŠINA</b>  Vizuelno-likovni sadržaji - Likovani elementi: /linija, ploha, boja/ u crta-nom filmu i njihovo kreta-nje /pokrenuti crtež, slika/ - Reklama - vizuelne i sadržajne karakteristike - Fotografija i govor foto-grafije, primjena fotografije u vizuelnim komuni-kacijama - Fotomontaža, izraz i poruka /govor/ Vizuelni medij - Crtani film, fotografija, TV, pozorište lutaka Dizajn - Odjeća učenika, radna odjeća za razne zanimanja, čestitke, slikovnice Realizacija u materijalu - Izrada čestitki, znakova vizuelnih komunikacija, reklama /upotrijebiti od-govarajuće tehnike crta-nja, slikanja, grafike/		- Opažanje i razlikovanje i primjena likovnih eleme-nata u crtanom filmu  - Slikovnice priznatih autora, stripovi, zaštitni znakovi, saobraćajni znakovi, crtani film priznatih autora, plakati, reklamni panoi, spotovi, TV-slike, oprema knjiga, djela kompjuterske grafike, scenografija, maske, pozorište lutaka, umje-tnička fotografija, foto-montaža, čestitke,...  - Primjena fotografije u vizuelnim komunikaci-jama  -Izrada i dizajniranje slikovnice, čestitke, reklame, lutke, maske, plakata, odjeće za razna zanimanja,...  - Usvojeni pojmovi za oblast vizuelnih komuni-kacija: - crtež u pokretu, reklama, fotografija, fotograf, fotomontaža, fotogovor, čestitka, scenska lutka	

<p><b>5. MASA I PROSTOR</b></p> <p>Vizuelno-likovni sadržaji Vizuelno opažanje i doži-vljavanje jednostavnih i složenih oblika i prostora u okruženju i na umjetničkim djelima kiparstva i arhitekture</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Razvijanje početne osje-tljivosti za kontrast volu-mena i prostora, masu i odnos prostora i mase kroz spontano izražavanje i stvaranje</li> <li>- Funkcija oblika i prostora</li> <li>- Osnovni elementi urbanizma: trg, ulica</li> <li>- Tipovi naselja</li> </ul>	<p>- Realizacija u materijalu po izboru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- glina, glinamol, plastelin, papir, karton, mehani lim, papirna ambalaža, drveni otpadni materijal</li> </ul>	<p>- Uočavanje jednostavnih oblika i prostora u okruženju i na umjetničkim djelima kiparstva i arhitekture</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Razvijanje početne osje-tljivosti za kontrast volu-mena i prostora, masu i odnos prostora i mase kroz spontano izražavanje i stvaranje</li> <li>- Usvojeni pojmovi za oblast prostorno oblikovanje i građenje: kiparstvo, arhitektura, urbanizam, ulica, trg, masa, prošupljena masa, vo-lumen, reljef /namjena/</li> <li>- Razumijevanje funkcije oblika i prostora i osnovnih elemenata urbanizma: trg, ulica i tipovi naselja</li> </ul>
---	--	---

## OČEKIVANI REZULTATI

Da učenici dalje usvoje pojmove i da dalje rade na savladavanju sposobnosti i vještina pri upotrebi materijala i sredstava.

Za oblast liniju:

- da su sposobni razlikovati konstruktivnu i konturnu liniju/crtu po izražajnim karakteristikama, po odnosima i mogućnostima primjene
- da usvoje da konstruktivna linija definiše strukturu površine, a da konturna linija opisuje neki oblik, neku formu
- da znaju upotrebljavati liniju primjenom kontrasta po karakteru; meke linije nasuprot tvrdih linija /pojačava se odnos i mekih i tvrdih linija kada se nalaze u organizaciji kompozicije/
- da usavršavaju znanja o mogućnostima korištenja crtačih materijala; meke olovke, drvenih boja, pastela /voštanog, suhog/, tuša, tuša i drvceta, tuša i kista, flomastera

Za oblast slikarstva:

- da proširuju znanja o različitim materijalima i primjeni slikarskih tehnika: vodenim bojama, gvašu, temperi, kolažu, voštanom pastelu, suhom pastelu, flomasterima u boji
- da proširuju znanja o bojama, primjeni kontrasta svjetlo-tamno
- da nauče koje su hromatske, a koje ahromatske boje i da su sposobni primjenjivati ih u svom kreativnom radu
- da nauče da se miješanjem crne i bijele boje mogu ostvariti veliki broj sivih tonova /da miješanjem boje mogu postati svjetlige i tamnije/
- da boje mogu biti bliske /sa malom svjetlosnom razlikom/ i da mogu biti različite/kontra-stne /sa velikom svjetlosnom razlikom/

Za oblast ploha:

- da usvoje pojam kontrasta ploha pri organizaciji kompozicije, velike i male plohe /suprotstavljanje odnosa veličina ploha/
- da usvoje princip organizovanja kompozicije suprotstavljanjem oblih i uglatih ploha

Za oblast površina, masa i prostor:

- da kroz različite materijale, primjenom kontrasta dožive različitost površina /primjena različitih tekstura/

- da su u stanju u svom radu primjenjivati različite vrste materijala pri obradi površina
- da su sposobni organizovati prostornu kompoziciju /vajarsku formu – reljef/
- da su sposobni prepoznati /razlikovati/ reljefe po stepenu plastičnosti; visoki reljef, niski reljef i udubljeni reljef
- da kroz igru mogu realizovati prostorne kompozicije u formi reljefa različitog stepena plastičnosti
- da usvoje pojmove:
- visoki reljef, niski reljef i udubljeni reljef, površina, prostor, reljef, kip, kipar /skulptor/, modelovati

## **STRUKTURA PROGRAMA**

### **1. TAČKA I LINIJA**

Likovno područje crtanje:

U okviru likovnog područja crtanje, učenici trećeg razreda radit će na daljem savladavanju primjene linije, tačke i mrlje kao izražajnog sredstva u predstavljanju scena iz mašte, prizora, prostornih odnosa. Očekuje se da se učenici upoznaju sa mogućnosti primjene konstruktivne i konturne linije /crte/ u realizaciji vlastitih kreacija.

Da shvate i spoznaju mogućnosti primjene različitih vrsta linija ostvarujući kontrast među njima. Kontrast linija po: intenzitetu, debljini, dužini, prostiranju u prostoru /prostornoj orijentaciji/.

Dalji rad na pronalasku sopstvenih, originalnih vlastitih, kreativnih rješenja u prikazivanju: prostora, scena i događaja, na osnovu doživljenih iskustava

### **2. BOJA**

Likovno područje slikanje:

U likovnom području slikanje učenici rade na daljem savladavaju znanja upotrebe slikarskog materijala i načina primjene slikarskih tehnika. Učenici prepoznaju i savladavaju primjenu kontrasta, osnosa svijetlo-tamno. Upoznaju se sa hromatskim /kontrastom obojenih boja/ i ahromatskim kontrastom /kontrastom neobojenih boja: crna, siva i bijela boja/ i načinom njihove primjene. Miješanjem boja ostvaruju se brojni valerski /svjetlosni/ odnosi.

Usvajanje i u svojim radovima primjena hromatskih i ahromatskih boja. Miješanjem boja ostvaruje se bogatstvo kolorita na likovnom radu.

Učenici polako na svojim radovima povećavaju broj detalja.

### **3. PLOHA**

Kroz tematsku oblast PLOHA učenici spoznaju mogućnosti primjene organizacije likovne kompozicije suprotstavljanjem velikih i malih ploha, kroz predstavljanje u dvodimenzionalnoj formi; crtanje, slikanje, grafika. Stiču sposobnost prepoznavanja karakteristika plohe /velike-male plohe/.

Da su u stanju prepoznati i na svojim radovima koristiti obojenu plohu u smislu vizuelnog znaka. Suprotstavljanjem ploha, oblik i ugaonih ostvaruje se kontrast. Organizacija kompozicije primjenom; ritma, ravnoteže, simetrije...

### **4. MASA I PROSTOR**

Tematska oblast Masa i prostor obuhvata likovne oblasti: Oblikovanje, građenje, primijenjenu umjetnost i dizajn.

U trećem razredu i dalje je prisutan izražen interes za oblikovanjem u prostoru koji učenici doživljavaju kao igru povezanu sa estetskim stvaralačkim procesom.

Pri kreativnom procesu /kreativnoj igri/ mogu se koristiti: glina, glinamol, plastelin, stiropor, tekstil, vata, vunica i žica, neoblikovani materijal /ambalaža, kutijice...../ i drugi prirodni materijali /plodovi kestena, žira, šišarke i slično/.

Realizuju se radovi sa naglaskom na primjeni odnosa raličitosti veličina /primjene kontrasta veličina oblika/ kao i primjene kontrasta /suprotnosti/ punog /mase/ i praznog.

Teme /motivi za rad/ su iz učenikovog okruženja; predstave ljudi, životinja, makete, objekti, predmeti primijenjene umjetnosti.

## 5. POVRŠINA

Tematska oblast POVRŠINA realizuje se upotrebom različitih materijala u cilju predstavljanja različitih površina i različitih tekstura.

Sposobnost percipiranja na umjetničkim djelima, svom okruženju i sposobnosti primjene različitih površina /hrapavo, glatko, sjajno, mat, ravno, neravno/.

Učenici treba da su sposobni prepoznati različite površine i da one tim odnosima ostvaruju i različitost /kontrast/ u okviru kompozicije. Usvajanje različitosti vajarskih tekstura i sposobnost njihove primjene u kreativnom radu.

Rad na izradi maski, čestitki za prigodne datume, pozivnica, reklama, plakata, praktično primjenjuju usvojena znanja.

## DIDAKTIČKO - METODIČKE NAPOMENE

Likovna kultura u III razredu podrazumijeva proširivanje već usvojenih i povezivanja do tada stečenih vizuelnih iskustava sa novim likovnim sadržajima i razumijevanju likovne umjetnosti.

Usvajanje znanja i likovno kreativni rad realizuje se kroz forme prostorne organizacije kompozicije:

1. OBLIKOVANJE NA PLOHI - organizacija plohe /kompozicije/ sa pažnjom na ispunjavanju cijele površine rada
2. OBLIKOVANJE U PROSTORU - organizovanje kompozicije različitih oblika /pravilni i nepravilni oblici/

Ove dvije podjele kreativnog rada po prostornoj organizaciji realizuju se kroz LIKOVNE OBLASTI /likovna područja.

Za oblikovanje na plohi kroz područja:

- CRTANJE
- SLIKANJE
- GRAFIKA /elementarne forme grafike/ karton grafika, /upoznavanje sa osnovnim principima grafike/

Oblikovanje u prostoru kroz područja:

- PROSTORNO OBLIKOVANJE I GRAĐENJE
- PODRUČJE PRIMIJENJENA UMJETNOST I DIZAJN /upotrebljeni predmeti/

Programski sadržaji predmeta LIKOVNA KULTURA u osnovnoj školi realizuju se kroz formu tematskih cjelina/oblasti koje bi trebale biti ustrojene /unificirane/ jednobrazno za sve razrede od 1-9. razreda.

1. TAČKA I LINIJA
2. BOJA
3. PLOHA
4. MASA I PROSTOR
5. POVRŠINA

Ovakva forma obezbijeduje kontinuitet u usvajanju i proširivanju znanja, sposobnosti i likovne kreativnosti djece, permanentno kroz cjelokupni osnovnoškolski odgoj i obrazovanje. Tematske cjeline bi se realizovale kroz likovno kreativni rad u svakom polugodištu, što znači da bi svaka tematska cjelina bila dva puta obrađena u toku školske godine. Ovakav pristup zaokruživanja jedne cjeline kroz likovne zadatke /likovne probleme/ obezbijedio bi veću preglednost i sistematizovanje gradiva koje učenici trebaju usvojiti i njegovo logičko ponovno proširivanje u drugom polugodištu. Ponavljanje tematskih cjelina u formi koncentričnih krugova pruža mogućnost preispitivanja usvojenih i prezentiranja novih sadržaja i znanja.

Ovako postavljene tematske cjeline ne isključuju ni jednu oblast, niti bilo koju tehniku rada.

Kvalitet učenja u likovnoj kulturi je proces kada učenici vizueliziraju problem koji ranije nisu znali, prepoznaju ga i razriješe putem likovno tehničkih sredstava. Taj proces kod učenika razvija kreativno mišljenje, sposobnosti i saznanja što utiče na formiraje likovno oblikovnih temelja koji će im pomoći u analizi složenih vizuelno likovnih ideja i problema u komponovanju osmišljenih likovnih kompozicija. Likovna pismenost podstiče se kroz nastavu, koja učenike uključuje u aktivni proces vizuelnog istraživanja, doživljaj zadovoljstva u razriješavanju problema i sposobnosti vrednovanja. Razvoj likovne pismenosti obuhvata razradu zadatih nastavnih tema putem kojih učenici spoznaju /stvaraju predstavu/ o značaju likovne umjetnosti u vlastitom životu, i interakciju umjetnosti, nauke i društva, novih medija i okruženja.

#### Motivi – teme /likovni sadržaji/

Zahvalne teme za likovno kreativni rad predstavljaju doživljaji i spoznaje. Motive prema svojoj vizuelizaciji sadržaja dijelimo na:

1. Vizuelne motive
2. Nevizuelne motive
3. Motive likovne forme /likovni i kompozicioni elementi/

- iz neposrednog okruženja djeteta; porodica, škola, mjesto stanovanja, prostori, objekti, pojave u prirodi, biljke.....  
- sadržaji drugih predmeta /korelacija sa drugim predmetima/; maternjeg jezika /basna, priča, bajka, poslovica, pjesmica.../, matematike, moje okoline, glazbene kulture, tjelesne i zdravstvene kulture  
- iz narodnih običaja /tradicije/: značajni datumi, praznici, etnografsko /kulturno/ nasljeđe  
- likovni i kompozicioni elementi: shodno učeničkom uzrastu razriješavanje likovnih zadataka kroz upotrebu likovnih i kompozicionih elemenata  
- nevizuelni poticaji: emocije /osjećanja/, čula, muzika...

#### **POJMOVI KOJE ĆE UČENICI USVOJITI**

**CRTANJE:** obrisna /konturna/ i konstruktivna linija, kontrast linija, odnos linija/crta, karakter linija, linije u različitim smjerovima

**SLIKANJE:** vrste boja, hromatske i ahromatske boje, svijetle i tamne boje, upotreba i miješanje /pripremanje/ boja, proširivanje znanja o slikarskim tehnikama

**GRAFIKA:** karton grafika, kliše, šablon /matrica za preslikavanje/, grafički otisak, grafičar, štampanje /otiskivanje/

**PROSTORNO OBLIKOVANJE I GRAĐENJE:** odnos veličina u prostoru, kompozicija oblika i prostora, masa, suprotnost masa i prazan prostor, puna plastika, reljef

**VIZUELNA KOMUNIKACIJA:** kontrast tekstura, znakovi vizuelnih komunikacija, maska, lutka, scenografija, čestitka, pozivnica, plakat, naslovna strana za knjigu...

#### **OCJENJIVANJE /brojčano/**

Ocjenvivanje u predmetu Likovna kultura je izuzetno složen segment rada nastavnika, s obzirom na to da crtež predstavlja cjelinu koja u sebi sadrži kompleksne sposobnosti i osobina djeteta, upornosti i iskustva, stečenog znanja i usvojenih navika, pozitivnog i negativnog uticaja sredine, kao i sklad emocionalnih i izražajnih sposobnosti transponovanih u likovne elemente. Iz tog razloga i dječiji crtež moguće je analizirati sa različitih aspekata:

1. estetskog
2. psihološkog
3. pedagoškog.

Ako prihvatimo da se djeca likovno izražavaju jer imaju potrebu da iskažu svoj svijet, svoje viđenje svijeta, predmeta i pojave, svoje strahove i oduševljenja, onda su svi ti radovi "stenografski zapis duše" i kao takvi moraju biti dobri, ne mogu biti loši.

Činjenica je da se nastavnik u razredu susreće sa učenicima koji su nadareni i onima koji nisu, i postavlja se pitanje šta raditi u takvoj situaciji? Učenici koji nisu nadareni ne bi smjeli biti "kažnjeni" slabim ocjenama zato što je priroda "zaboravila" da ih obdari sposobnosti za likono-kreativno izražavanje /ne posjeduju likovni talenat/.

Predmet Likovna kultura složena je iz dva segmenta;

1. Likovna Forma /Likovni jezik/ i
2. Likovnih sadržaja

Oblast Likovna Forma /Likovni jezik/ koji se odnosi na likovne elemente i principe komponovanja su teoretskog karaktera i mogu se savladati i usvojiti.

Dakle, učenici koji nisu talentovani trebaju imati priliku u skladu sa svojim mogućnostima da usvajaju likovni jezik i njime se izražavati. Prilikom ocjenjivanja manje nadarenih učenika treba pratiti i imati u vidu individualne mogućnosti, stepen zalaganja i želje da se realizuje postavljeni zadatak, napor koji dijete ulaže u realizaciju zadatka da bi postiglo rezultat, aktivnost na časovima likovne kulture. Nema loših dječjih radova.

Vizuelno estetska kultura razvija kod učenika sposobnost uživanja i razumijevanja umjetnosti, odnos prema estetskom, pravilno doživljavanje vizuelnih informacija, odnos prema svjetskoj i našoj kulturnoj baštini.

Pravilan odnos nastavnika prema učeničkim radovima je od izuzetnog značaja za likovno kreativni rad djece. Ako nastavnik traži od djece da tačno "prepisuju" percipirano, da doživljavaju i gledaju očima odraslih svijet oko sebe, onda takva nastava Likovne kulture ne ispunjava osnovne principe savremene nastave, ciljeve i zadatke koji se pred nju postavljaju.

## **IZLOŽBE I DOKUMENTACIJA**

Prateći učenika u prvom kvartalu, nastavnik vodi sukcesivno opisnu dokumentaciju. Ako ne postoji zahtjev učenika, roditelja ili staratelja da oni posjeduju crtež učenika, nastavnik "crteže" u školi kao dragocjenu dokumentaciju treba da cijeni i čuva. Na razrednom panou ili na drugom mjestu u školi od najboljih, kreativnih crteža, i uz pedagoški odabir, treba sukcesivno izlagati. Izložbe mogu biti sedmične, mjesečne, polugodišnje i godišnje. Pored toga "crteže" učenika treba prezentirati i na općinskim, kantonalnim, federalnim, državnim i internacionalnim izložbama. U tom smislu estetska ocjena i procjena treba da bude osnovna orijentacija. To je i mogućnost objektiviziranja i afirmacije učenika, nastavnika i škole. S druge strane nastavnik ima dokumentiran pregled likovnog razvoja i napretka učenika.

# **TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ**

**3. RAZRED**

## **TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ – III RAZRED**

Sedmični fond sati	3
Fond sati za godinu	105
Ukupan broj nastavnih cjelina	6
Ukupan broj nastavnih tema	44
Broj frekvencija nastavnih tema	-

Broj nastavnih cjelina	SADRŽAJ – CJELNE	Broj nastavnih sati <b>PRAKTIČNO</b>	Broj nastavnih sati <b>TEORIJA</b>
1.	IGRE SA PRIMJENOM BIOTIČKIH MOTORIČKIH ZNANJA	68	1
2.	IGRA SA PRIMJENOM ELEMENATA RITMIKE I PLESA		1
3.	ELEMENTARNE IGRE		1
4.	ŽIVJETI ZDRAVO	6	2
5.	VANNASTAVNE AKTIVNOSTI	4	1
6.	VANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	19	2
UKUPNO		97	8
UKUPAN BROJ SATI			105

### **NASTAVNE CJELINE I NASTAVNE TEME**

Svaka je nastavna cjelina podijeljena na teme ovisno o analizi inicijalnog stanja, motoričkog znanja i materijalnih uslova o čemu nadalje ovisi i određivanje frekvencije po pojedinim temama i nastavnim jedinicama.

#### **1. IGRE SA PRIMJENOM BIOTIČKIH MOTORIČKIH ZNANJA**

##### **➤ Igre u funkciji razvoja BMZ za savladavanje prostora**

1. Igre sa primjenom BMZ - hodanje
2. Igre sa primjenom BMZ - trčanje
3. Igre sa primjenom BMZ - puzanje
4. Igre sa primjenom BMZ - kolutanje
5. Igre sa primjenom BMZ - valjanje
6. Igre sa primjenom BMZ - premetanje
7. Igre sa primjenom BMZ - skakanje

##### **➤ Igre u funkciji razvoja BMZ za savladavanje prepreka**

8. Igre sa primjenom BMZ – preskoci
9. Igre sa primjenom BMZ – naskoci – saskoci
10. Igre sa primjenom BMZ – penjanja – spuštanja

➤ **Igre u funkciji razvoja BMZ za savladavanje otpora**

10. Igre sa primjenom BMZ – dizanje
11. Igre sa primjenom BMZ – nošenje
12. Igre sa primjenom BMZ – guranje
13. Igre sa primjenom BMZ – vučenje
14. Igre sa primjenom BMZ – upiranje
15. Igre sa primjenom BMZ – višenje

➤ **Igre u funkciji razvoja BMZ za manipulisanje predmetima**

16. Igre sa primjenom BMZ – bacanja
17. Igre sa primjenom BMZ – hvatanja
18. Igre sa primjenom BMZ – vođenja
19. Igre sa primjenom BMZ – žongliranja

## **2. IGRE SA PRIMJENOM ELEMENATA RITMIKE I PLESA**

20. Ritmičke igre za razvoj osjećaja za pravilno držanje tijela
21. Ritmičke igre za oblikovanje pokreta,
22. Ritmičke igre za razvoj orijentacije u prostoru
23. Ritmičke igre za razvoj osjećaj odnosa tona i pokreta
24. Slobodne kreacije djeteta
25. Djecije plesne igre
26. Djecije narodne igre
27. Društvene igre

## **3. ELEMENTARNE IGRE**

28. Elementarne igre za razvoj brzine
29. Elementarne igre za razvoj snage
30. Elementarne igre za razvoj koordinacije (spretnost, okretnost)
31. Elementarne igre za razvoj preciznosti
32. Elementarne igre za razvoj ravnoteže
33. Elementarne igre za razvoj fleksibilnosti

## **4. ŽIVJETI ZDRAVO**

➤ **Pravilna prehrana**

34. Porrijeklo i proizvodnja hrane
35. Moj tanjur
36. Voda – najzdravije piće

➤ **Lična higijena i higijena zdravlja**

37. Higijena tijela
38. Čistoća je pola zdravlja

## 5. VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

### ➤ Prevencija nasilničkog ponašanja

39. Navike i ponašanja

## 6. VANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

### ➤ Aktivnosti u prirodi

40. Izleti

41. Orientacija

42. Orientiring

43. Prva pomoć

### ➤ Olimpijski dan

Takmičenje

## CILJEVI I ISHODI UČENJA

CILJEVI	ISHODI UČENJA	
Očuvanje i unaprjeđenje zdravlja	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zna zašto je zdravlje osnov i preduvjet za sve ljudske aktivnosti;</li><li>- Zna zašto tjelesna aktivnost utiče na očuvanje i unapređivanje zdravlja;</li><li>- Zna zašto je pravilno držanje tijela uvjet da se sprječe deformacije kičme, grudnog koša, ekstremiteta i da se osigura normalano funkcioniranje organizma;</li><li>- Zna zašto je prekomjerna tjelesna težina izvor brojnih tegoba i zdravstvenih problema i da joj je najčešći uzrok nepravilna ishrana i nekretanje;</li><li>- Zna zašto je tjelesna aktivnost izvor dobrog raspoloženja, koje pomaže zdravlju;</li><li>- Zna da je čovjek dio prirode i da su tjelesne aktivnosti u prirodi posebno važna za djecu;</li><li>- Zna zašto kvalitet, oblik i veličina, te vanjskim prilikama i aktivnostima neprimjerena obuća i odjeća mogu negativno uticati na zdravlje;</li><li>- Porodično koristi zdravstvene usluge;</li><li>- Ima uskladen dnevni ritam odmora, spavanja, učenja i igre, primјeren uzrastu, uz asistenciju odraslih;</li><li>- Izbjegava situacije u kojima može da se povrijedi i umije da traži pomoć;</li><li>- Poznaje principe pravilne i redovne ishrane, ima kulturu objedovanja;</li><li>- Posjeduje osnovne navike lične i kolektivne higijene;</li><li>- Zna zašto su psihoaktivne supstance štetne;</li><li>- Tražit će pomoć ukoliko je zlostavljan (tjelesno, emocionalno ili seksualno) i (ili) zanemareno, ili zna za takav slučaj.</li></ul>	
Rast i razvoj	Antropometrijska obilježja	<ul style="list-style-type: none"><li>- U početnom i u završnom stanju, utvrđena karakteristična odstupanja među učenicima od prosjeka (razreda, škole) i izvršena klasifikacija učenika prema njihovom stvarnom stanju i razvojnim potrebama;</li><li>- U početnom i u završnom stanju, utvrđeno stvarno stanje: stopala, ekstremiteta, kičme i grudnog koša; potrebne aktivnosti za korekciju;</li><li>- U početnom i u završnom stanju, utvrđen napredak u visini: prosječan, nadprosječan, podprosječan;</li><li>- U početnom i u završnom stanju, utvrđen napredak u težini: normalan, povećan, smanjen;</li><li>- U početnom i u završnom stanju, utvrđen odnos težina – visina: normalan, mršavost, gojaznost; potrebne aktivnosti za normaliziranje odnosa;</li><li>- U početnom i u završnom stanju, utvrđen odnos potkožnog masnog tkiva i mišićne mase: izvrstan, nadprosječan, prosječan, podprosječan, loš, potrebne aktivnosti za normaliziranje odnosa.</li></ul>

<b>Rast i razvoj</b>	Funkcionalne sposobnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- U početnom i u završnom stanju, za tri minute pretrči distancu za ocjenu aerobne izdržljivosti: loše, podprosječno, prosječno, nadprosječnu, izvrsno; predložene aktivnosti za normaliziranje stanja;</li> <li>- U početnom i u završnom stanju, puls u mirovanju je: vrlo nizak, nizak, umjeren, visok, vrlo visok; potrebne aktivnosti za praćenje i normaliziranje stanja;</li> <li>- U početnom i u završnom stanju, krvni pritisak je: vrlo nizak, nizak, normalan, visok, vrlo visok; potrebne aktivnosti za praćenje i normaliziranje stanja;</li> <li>- U početnom i u završnom stanju, funkcionalne sposobnosti osiguravaju mu da se adaptira na primjerene tjelesne napore: normalno, s primjetnim znacima zamora, s izraženim znacima zamora, s izrazito izraženim znacima zamora; potrebne aktivnosti za praćenje i normaliziranje stanja.</li> </ul>
	Psihomotoričke sposobnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- U početnom i u završnom stanju, ocjena za taping rukom: loše, podprosječno, prosječno, nadprosječno, izvrsno; potrebne aktivnosti za stimuliranje napretka;</li> <li>- U početnom i u završnom stanju, ocjena za skok udalj s mjesta: loše, podprosječno, prosječno, nadprosječno, izvrsno; potrebne aktivnosti za stimuliranje napretka;</li> <li>- U početnom i u završnom stanju, ocjena za poligon natraške: loše, podprosječno, prosječno, nadprosječno, izvrsno; potrebne aktivnosti za stimuliranje napretka;</li> <li>- U početnom i u završnom stanju, ocjena za izdržaj u visu zgibom: loše, podprosječno, prosječno, nadprosječno, izvrsno; potrebne aktivnosti za stimuliranje napretka;</li> <li>- U početnom i u završnom stanju, ocjena za podizanje trupa: loše, podprosječno, prosječno, nadprosječno, izvrsno; potrebne aktivnosti za stimuliranje napretka;</li> <li>- U početnom i u završnom stanju, procjenjene psihomotoričke sposobnosti: loše, podprosječne, prosječne, nadprosječne, izvrsne; potrebne aktivnosti za stimuliranje napretka.</li> </ul>
<b>Usvajanje znanja, razvojanje sistema vrijednosti, stavova i navika</b>	Znanja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zna zašto je period djetinjstva i mladosti odlučujući za potpun rast i razvoj čovjeka, njegovih osobina i sposobnosti;</li> <li>- Zna zašto su osobine i sposobnosti čovjeka nedjeljiva cjelina;</li> <li>- Zna da je visina pretežno urođena karakteristika, različito važna za razne sportove;</li> <li>- Zna da je, u odnosu na visinu, normalna težina preduvjet za optimalno funkcioniranje organizma i uspjeh u psihomotoričkim i drugim aktivnostima;</li> <li>- Zna zašto je potkožno masno tkivo izvor tjelesnih i psihičkih problema;</li> <li>- Zna zašto je pravilna ishrana i svakodnevno vježbanje smanjuje potkožno masno tkivo i povećava mišićnu masu;</li> <li>- Zna zašto tjelesna aktivnost utiče na pravilan rast, razvoj i funkcioniranje organizma ukoliko vježba svakodnevno;</li> <li>- Zna da bez kisika čovjek ne može živjeti i da je dovoljna količina kisika uvjet za normalan rast, razvoj i dobro funkcioniranje organizma tokom svih ljudskih aktivnosti;</li> <li>- Zna da se svakodnevnim vježbanjem pomaže organizmu da optimalno regulira potrebu za kisikom;</li> <li>- Prepoznaće fiziološke znake umjerenog opterećenja i zamora (npr ; brži rad srca, znojenje, nesvjestica itd ;) i umije da traži pomoć ako se loše osjeća;</li> <li>- Zna da je kretanje čovjekova prirodna potreba i da je svakodnevno kretanje uvjet za normalan rast, razvoj i funkcioniranje organizma;</li> <li>- Zna da čovjek posjeduje kretne sposobnosti, koje se mogu povećavati i prilagođavati potrebama čovjeka svakodnevnim vježbanjem u djetinjstvu i mladosti;</li> <li>- Zna da su za povećavanje nivoa i kvaliteta različitih kretnih sposobnosti potrebne i različite vježbe;</li> <li>- Zna zašto je igra posebno značajna za razvoj dječijih osobina i sposobnosti;</li> <li>- Zna ulogu dijelova tijela prilikom vježbanja;</li> <li>- Poznaje termine za označavanje osnovnih vježbovih položaja, stavova, pokreta i kretanja;</li> <li>- Zna tri kompleta jutarnjih vježbi u trajanju od po 12 minuta;</li> <li>- Zna pravilno izvesti raznovrsne forme prirodnih oblika kretanja, kao atletskih sadržaja: trčanje, visoki i niski start, skok u dalj iz mjesta i zaleta, skok u vis i bacanje predmeta;</li> <li>- Zna pravilno izvesti osnovne elemente gimnastike – vježbe oblikovanja: jačanja, istezanja i labavljenja;</li> <li>- Zna pravilno izvesti osnovne sadržaje planiranih elementarnih i sportskih igara;</li> <li>- Zna pravilno izvesti osnovne sadržaje planiranih elemenata ritmike, plesa i narodnih igara;</li> <li>- Umije pantomimom i pokretom prikazati različite životne situacije;</li> </ul>

	Vrijednosti, stavovi i navike	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Naviklo je pravilno držati tijelo pri sjedenju, stajanju i hodanju;</li> <li>- Pozitivno doživljava i vrednuje nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja;</li> <li>- Upoznaje i prihvata svoje osobine, sposobnosti i ograničenja značajna za učešće u tjelesnoj aktivnosti;</li> <li>- Samostalno primjenjuje naučene modele tjelesne aktivnosti: jutarnja gimnastika, zagrijavanje i smirivanje organizma, igre;</li> <li>- Posjeduje pozitivno iskustvo uspešnosti kroz ovladavanje sve složenijim kretnim zadacima;</li> <li>- Poznaje rodne (spolne) karakteristike, uvažava suprotan spol;</li> <li>- Uvažava kolektiv i međusobnu saradnju;</li> <li>- Podstiče prijateljstvo i strpljivo ponašanje u grupi;</li> <li>- U igri je aktivno, interaktivno i kreativno;</li> <li>- Razvija smisao za takmičenje uz poštovanje pravila igre i takmičenja;</li> <li>- Prepoznaće nesportsko ponašanje: gruba igra, kršenje pravila, nepristojno ponašanje;</li> <li>- Razvija dobre ekološke navike.</li> </ul>
--	-------------------------------	--

## DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE

*Početno (inicijalno) i završno (finalno) stanje veže se za školsku godinu i za cikluse (prvi) osnovnog obrazovanja.*

U obrazovno-odgojnom procesu, odgoj je specifično ljudski - jer se koristi procesima mišljenja, čime se nastoji osjećajnu komponentu neke vrijednosti, stava ili navike utemeljiti na odgovarajućoj kognitivnoj osnovi. U konceptu tjelesnog odgoja, odgoj se koristi u širem značenju i obuhvata i pojam obrazovanja. To znači da se nastoji odgajati pomoću obrazovanja, što posebno dolazi do izražaja ako se proces zasniva na višim oblicima učenja, a ne na klasičnom i instrumentalnom čulnom uvjetovanju. Program nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja u trećem razredu osnovne škole izražava kontinuitet ciljeva nastavnog predmeta u prvom ciklusu i usmjeren je na usvajanje osnovnih sadržaja tjelesnog i zdravstvenog odgoja, uz postupno uvođenje i onih sadržaja što su neophodni individualnim sposobnostima učenika, njihovim sklonostima i ambijentalnim osobinama. Smatra se da – slijedom ishoda u 1. i 2. razredu - postoji dovoljno saznanja o svakom učeniku o njegovim morfološkim, funkcionalnim i psihomotoričkim, te kognitivnim, konativnim i sociološkim karakteristikama, koja će osigurati da odgojni proces u potpunosti uvažava razvojne potrebe učenika i, ujedno, kod učenika izgradi aktivan odnos prema ličnim, tjelesnim i zdravstvenim potrebama. Teorijski odgojni sadržaji trebaju biti u potpunoj vezi sa praktičnim sadržajima. Uz stimuliranje optimalnog razvoja osobina i sposobnosti svakog djeteta – što je dominantan cilj – postupno se intenzivira proces usvajanja znanja i razvijanja sistema vrijednosti, stavova i navika. Ovaj uzrasni period je pogodan za razvijanje baznih psihomotoričkih sposobnosti koordinacije, ravnoteže, frekvencije pokreta, preciznosti i gibljivosti, za sticanje kretnih navika, kao i za realiziranje socijalizacijskih sadržaja. Neophodna je primjena igre, a posebno je važno pravilno nazivanje i demonstriranje svake vježbe, uz blagovremeno ispravljanje grešaka, kako bi dijete bilo u stanju da samostalno pravilno vježba. Nezamjenjiva je aktivna uloga roditelja (ili staratelja) u dostizanju najboljih ishoda za djecu u području tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

**Veoma je bitan odabir vježbi oblikovanja i zagrijavanja, a u cilju pravilnog rasta i razvoja. Akcenat treba da se stavi na vježbe zagrijavanja, istezanja vrata, te ni u kom slučaju se ne smiju izvoditi isti i nagli pokreti glave. Treba izbjegavati kretanje u čučnju zbog mogućih oštećenja zglobova. Naročito treba izbjegavati jačanje sklopa trbušnih mišića zbog povijanja kičmenog stuba. Kod skakanja treba paziti da svi**

**poskoci budu u pokretima, a nikako veliki doskoci. Kod gimnastičkih preskakanja treba obratiti pažnju na mogućnosti učenika, te na veličinu i visinu predmeta koji se preskaču.**

## **VANNASTAVNE AKTIVNOSTI**

### **ULOGA I ZNAČAJ**

Vannastavne aktivnosti su važan segment života i rada u školi. Osnovno su obilježje savremene škole.

U vannastavnim aktivnostima moguće je prepoznati sklonosti djeteta, prije nego na nastavnom času. Dijete već svojim opredjeljenjem za određene sadržaje nagovještava nam i nešto o svojoj jačoj strani.

Mogućnost izbora je korak ka slobodi i izražavanju u skladu s mogućnostima i afinitetima. Hoće li to biti gluma, ples, otkrivanje pojedinosti o prirodi, zaštita prirode, proučavanje običaja, prikupljanje podataka o igrama koje su nekad bile popularne ili bavljenje ekologijom, ili možda uživanje u novim pričama i razgovorima o ispričanom, manje je važno.

Važnije je da učenici prošire vidike, a istovremeno bogate emocionalni svijet.

### **Zadaci**

- Povezivanje, proširivanje i produbljivanje znanja, vještina i navika stečenih u nastavi i vannastavnim aktivnostima
- Usvajanje novih znanja, vještina i navika
- Razvijanje interesovanja za društveno koristan rad.
- Osposobljavanje za aktivnosti u slobodnom vremenu koje će biti u funkciji razvoja odgoja i obrazovanja, prevencije svih vrsta ovisnosti, zaštite i unapređivanja zdravlja
- Osposobljavanje za aktivno učešće u društvenom životu i njegovom demokratskom razvoju
- Podsticanje dječjeg stvaralaštva – kreativnosti
- Osposobljavanje za komunikaciju, interakciju i kooperaciju sa drugima
- Omogućavanje upoznavanja drugih i drugačijih
- Omogućavanje učenja fleksibilnosti i tolerancije

### **1. Principi na kojima bi trebalo da počiva Plan i program vannastavnih aktivnosti**

- Slobodne aktivnosti su integralni dio odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj školi i u funkciji su ostvarivanja globalnog cilja odgoja i obrazovanja.
- One se organiziraju u skladu sa interesovanjima, mogućnostima i dobrovoljnim opredjeljenjem učenika.
- Planiranje, programiranje, pripremanje, organizacija i realizacija vannastavnih aktivnosti podrazumijevaju aktivno učešće učenika.
- Vannastavne aktivnosti ne bi smjele ni sadržajem, ni trajanjem preopteretiti učenike.
- One se ne bi smjele pretvoriti u bilo koju vrstu nastavka nastavnog rada.

- Trajanje vannastavnih aktivnosti, njihovi sadržaji i koordinatori - voditelji, se utvrđuju Planom i programom koji se donosi na početku školske godine, a verificira ga Nastavničko vijeće.
- Ako se u okviru nekih vannastavnih aktivnosti ostvaruje i dobit, pravo je učenika da učestvuju u odlučivanju o njenoj namjeni i raspodjeli, pri čemu se isključuje novčano nagrađivanje učenika. U skladu sa odgovarajućim propisima škola je dužna da način korištenja tako ostvarenih sredstava regulira posebnim aktima.

**U okviru vannastavnih aktivnosti u osnovnoj školi mogu biti zastupljene sljedeće oblasti:**

- Vannastavne aktivnosti iz oblasti nauke
- Vannastavne aktivnosti iz oblasti kulture i umjetnosti
- Vannastavne aktivnosti iz oblasti tehnike
- Vannastavne aktivnosti iz oblasti sporta
- Vannastavne aktivnosti iz oblasti rada i proizvodnje
- Vannastavne aktivnosti iz oblasti društvenog života – života zajednice

**Evo i mogućih sekcija:**

*Zdravlje i sport; Mali hor; Mladi prirodnjaci; Mladi slikari; Mali orkestar; Ritmička i plesna sekcija; Mladi ekolozi; Dramska sekcija*

**Škola ima slobodu da uvede nove sekcije, u skladu s osobnostima sredine i interesima djece.**

#### **1. Plan vannastavnih aktivnosti trebalo bi da obuhvati:**

- Koliko časova će biti realizirano u okviru vannastavnih aktivnosti u toku školske godine;
- Koje oblasti vannastavnih aktivnosti će biti zastupljene u osnovnoj školi;
- Dan, sat i mjesto realizacije vannastavnih aktivnosti;
- Imena koordinatora – voditelja vannastavnih aktivnosti.

S obzirom na činjenicu da je u jednoj školi nerealno očekivati da se jednaka pažnja posveti svim oblastima, potrebno je na početku školske godine detaljno razmotriti u kojoj mjeri će pojedine oblasti biti zastupljene.

Od posebnog značaja je da se u Planu vannastavnih aktivnosti odredi dan, sat i mjesto gdje će se one odvijati.

Kada učenici i koordinatori - voditelji znaju da će se aktivnosti odvijati sedmično, ili petnaestodnevno i koliko će one trajati, onda se oni mogu adekvatno pripremiti, biće motivirani za aktivnost, što će značajno uticati na efekte u njihovom ostvarivanju.

Blagovremeno i tačno određenje vremena, mjesta i trajanja aktivnosti ima svoju pedagošku vrijednost i zato ga treba osigurati već u Planu na početku školske godine.

Imenovanje koordinatora – voditelja vannastavnih aktivnosti vrši Nastavničko vijeće na početku školske godine i ono ne može biti rezultat licitiranja i dobrotvoljnog opredjeljivanja

nastavnika, nego izbora na osnovu unaprijed utvrđenih kriterija od strane najvišeg stručnog organa u osnovnoj školi.

## ***2. Program vannastavnih aktivnosti trebalo bi da obuhvati:***

- Vrste aktivnosti (sadržaja), u okviru svake oblasti;
- Ko bi trebalo da učestvuje u kreiranju i realiziranju Programa aktivnosti;
- Koje organizacione forme aktivnosti će biti zastupljene;
- Koje uvjete bi trebalo da osigura osnovna škola da bi aktivnosti mogle biti realizirane (objekti-mjesta, namještaj, oprema, sredstva, materijal i slično).

Svaka oblast podrazumijeva niz konkretnih aktivnosti (sadržaja) za koje će se škola opredijeliti na početku školske godine, vodeći računa o primjenjenosti aktivnosti uzrastu djece, njihovim mogućnostima, interesovanjima i potrebama, kao i kadrovskom potencijalu i uvjetima kojima škola raspolaže.

U kreiranju programa i njihovoj realizaciji neophodno je osigurati učešće najšireg kruga zainteresiranih, prije svega, djece i njihovih roditelja, specijaliziranih stručnjaka različitog profila (pedagoga, psihologa, ljekara, umjetnika, sportista i dr.) koji se mogu angažirati na profesionalnoj i volonterskoj osnovi.

Škole će na početku školske godine, na osnovu usvojenog Plana i programa vannastavnih aktivnosti poduzeti određene korake kako bi stavila na raspolaganje učenicima i koordinatorima – voditeljima sve raspoložive materijalne resurse, a one koji su neophodni, a koji ne postoje, škola će osigurati naknadno u skladu sa mogućnostima i uz pomoć nadležnog ministarstva.

Vannastavne aktivnosti je nužno organizirati na principu homogenih uzrasnih grupa. Samo tada može se postići istinska primjenost aktivnosti – sadržaja uzrastu, mogućnostima, interesovanjima i potrebama djece, a za većinu članova grupe programi mogu predstavljati realno i optimalno opterećenje što je osnov za ostvarivanje odgojno-obrazovnih efekata u ovome sektoru školskog života i rada. Ovim se postiže i još jedan efekat, a to je povezivanje vannastavnih aktivnosti sa nastavom i uopće sa životom u užoj i široj socijalnoj sredini.

Različita shvatanja vannastavnih aktivnosti i njihove funkcije u razvoju, odgoju i obrazovanju djece osnovnoškolskog uzrasta do sada dovodila su do dezorientacije u ovom značajnom sektoru života i rada u osnovnoj školi. Različita shvatanja, otpori, predrasude, pa i tradicionalna opterećenja, trebalo bi da budu podređena nastojanjima koja su izražena u Koncepciji devetogodišnje osnovne škole i prevaziđena decidnim zahtjevima koji se tiču sticanja, razvijanja i usavršavanja profesionalne kompetentnosti svih onih koji su odgovorni za rezultate odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi.

Preporuka: Do 25 učenika u odjeljenju i bez uključivanja učenika prvog razreda u kombinovana odjeljenja;

- U situacijama kada su pojedine sredine primorane na organizaciju rada u kombiniranim odjeljenjima, treba primijeniti fleksibilniji raspored nastavnih časova; Primjera radi, učenike prvog razreda pozivamo ranije u školu, realiziramo sadržaje koji zahtijevaju direktnu komunikaciju, potom se uključuju učenici ostalih razreda.

PRETPOSTAVKE ZA REALIZACIJU PROGRAMA	
<b>STRUČNO OSPOSOBLJEN NASTAVNIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NASTAVNIK KOJI RAZUMIJE SMISAO PROMJENA I KOJI VJERUJE U MOGUĆNOSTI UČENJA I EDUKACIJE</li> <li>- Nastavnik koji zna, umije i koji u prvi plan stavlja dječiju dobrobit;</li> <li>- Izbor načina rada u razredu koji osigurava učenički aktivitet i individualni razvoj;</li> <li>- Planiranje sadržaja rada u skladu s svim važnim činiocima (struktura odjeljenja, predznanja, definirani ciljevi, osobnosti lokalne sredine, tematski pristup pojedinim dijelovima programa).</li> </ul>
<b>NOVE METODE RADA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fleksibilno poimanje artikulacije nastavnih časova u prvom razredu i mogućnost organizovanja nastavnog časa u skladu s intenzitetom pažnje.</li> </ul>
<b>Sadržaji koji bitno utiču na kvalitet rada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Udžbenici za učenike koji podrazumijevaju novija saznanja o djetetu i učenju, prateći radni materijali, priručnici za nastavnike, didaktički materijali</li> </ul>
<b>PROSTOR I UKUPNO OKRUŽENJE U ŠKOLI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adekvatno opremljen i uređen prostor (namještaj jednostavnih linija, bez oštrih rubova, lijepo dizajniran, lagan, mobilan, koji dozvoljava promjene u kombinaciji i uskladivanje s brojem učenika u grupi, djeluje lijepo, primamljivo, vedro);</li> <li>- <i>Roditelji i lokalna zajednica mogu osigurati podršku.</i></li> </ul>

Partnerstvo u reformi	PODRŠKA RODITELJA UČENIKA		U LOKALNOJ ZAJEDNICI	
Informacije o važnim promjenama putem seminara	Za direktore i savjetnike pedagoških zavoda	Direktore osnovnih škola	Nastavnike prvih razreda	Pedagoge

Posebno: Informativni materijali za roditelje učenike prvog razreda.

# **SMJERNICE ZA PRAĆENJE I OPISNO OCJENJVANJE**

## **Postignuća učenika**

Opisno ocjenjivanje je kvalitativna analiza učeničkih postignuća. Na jednoj su strani ciljevi koje smo definirali, ishodi učenja i indikatori uspješnosti, a na drugoj pokušaj da na određenoj skali postignuća odredimo poziciju svakog učenika. To je kvalitativno ocjenjivanje. Opisno je ocjenjivanje primjereno učenicima mlađeg školskog uzrasta. Programski zahtjevi, s obzirom na sadržaj, nisu obimni, ali su učeniku prevelik teret jer on ne vlada čitanjem kao osnovnim sredstvom, odnosno metodom učenja.

U prvom razredu osnovne škole predviđeno je opisno iskazivanje uspjeha učenika. To podrazumijeva sistematsko praćenje napredovanja svakog učenika i procjenu stanja i situacije u određenim intervalima. Procjena podrazumijeva iskazivanje kvalitativnih elemenata na početku i nakon određenog vremenskog perioda. Opisna ocjena ima svoju „analitičku strukturu“ i kontinuitet u opservaciji i evidentiranju napredovanja. To su informacije o postignućima u pojedinim segmentima nastavnog programa. Na osnovu tih informacija moguće je formirati sliku o napredovanju svakog učenika. To su bitne informacije o nastavniku i njegovoj sposobnosti procjene karakterističnih podataka o svakom učeniku koje su istovremeno orijentir za planiranje narednih koraka.

## **Ukupna organizacija rada u razredu mora biti podređena zahtjevu:**

### **„Osigurati napredovanje u skladu s individualnim mogućnostima.“**

U donošenju opisne ocjene morali bismo imati u vidu sljedeće elemente:

- Ostvarivanje konkretnih odgojno-obrazovnih zadataka koji su definirani u Programu (znanja, stavovi, vrijednosti, vještine)
- Je li učenik usvojio programske sadržaje? (potpuno, djelimično, nije usvojio)
- U čemu je učenik uspješan? Šta je njegova jača strana?
- Koliko je napredovao u odnosu na početak školske godine? (mnogo, malo, nimalo, kolika je razlika između startne pozicije i sadašnjeg stanja)
- Ima li učenik teškoća? U kojim se to područjima posebno očituje? (izgovor, analiza i sinteza, razumijevanje, reprodukcija, odsustvo pažnje, zamjena glasova, nemogućnost zaključivanja ...)
- Koje su preporuke za prevazilaženje tih teškoća?
- Koliko je učenik samostalan u radu? (nesamostalan je, za najmanju sitnicu traži pomoć, samostalan, djelimično je samostalan)
- Kakav je njegov odnos prema radu i obavezama?
- Da li može usredsrediti pažnju na sadržaje?
- Odnos prema drugim učenicima
- Odnos prema nastavnicima
- Druge osobine

Za procjenjivanje i ocjenjivanje je posebno važno:

- Da je zasnovano na kriterijima. (Šta ocjenjujem? Kako?);

- Da je kontinuirano i zasnovano na praćenju učeničkog rada;
- Da podrazumijeva više aspekata;
- Da odražava različitost pristupa;
- Da polazi od onog što dijete zna i što je njegova jača strana;
- Da se oslanja na učeničku mogućnost i slobodu samoprocjenjivanja;
- Da su svi učenici uključeni u postupak i da znaju šta ih očekuje;
- Da je ocjenjivanje podređeno važnim ciljevima (znanje, život, rješavanje problema u životnim situacijama), a ne samo zahtjevima nastavne jedinice i apstraktnim ciljevima;
- Da uvažava razvojne karakteristike djece određene dobi i svakog djeteta;
- Da pomaže u identifikaciji djece sa posebnim potrebama;
- Ocjenjivanje vršiti u okolnostima koje su primjerene potrebama djece, ne zastrašivati učenike slabom ocjenom, težinom zadataka;
- Imati na umu da ocjenjujemo baš ono što treba ocjenjivati;
- Ocjenjivati pojedine segmente u odnosu na ciljeve Programa i ukupna postignuća.